

Misc. Notes about Sekōrōrō Tribe.

J. 41

1

Ser. 845 (6)

A13/8/116

K34/116

Motshana,
Methana, J.H.

0-10

1/49

Banarene ba ga Sekororo.

2

Mokhekolo "Masodi Moroto ke Matebele, re bothethe gorwana. Re bolotšitše ke "Timamogolo". Methane goba mabakene a go go busa khosi Timamogolo ge a agile the gorwana, ba thekōrōrō ba be ba ephsina ka go dulega. Ga go na moekwitini ya the gorwana, go be gono thoriswa ke Maswatše, Banarene. Ba be ba bina Dikosha ba be ba bina dikosha ka mefuta-futa. Kosha ye kholo ya Banarene lefathene la Makhutswi ke "Tipu". tipu e thebegile go the busa khosi Timamogolo, tipu ke kosha e binwa ka dinaka. Dinaka di ripiwa e le mathakanoka. Lethakanoka le mela dinakene, ka lona babini ba tipu ba le rina ba ripela dinaka ka go fetana go tšona, dinaka di ripela ke yowe a thebago go bina tipu, ebile go e thabago moloudi wa babini. Dinaka, dinaka di ripelwa ka go fetana ga tšona go ne tšusi, le tateleli, pekudu, levōōka ba di letša ka bontši ba tšona, tipu e binwa ka khorone ya borena. Ga e binwi nako le nako e binwa go dirilwe mabjalwa. E binwa ke bakhlabje le bakhkolo bakhkolo ke baopi ba moropa le go thakela ka go dikuluga babini le go phumula babini dikudumela. Mobini o tabogela gedimo ka go tabela go lla ga naka. Naka le moropa di diya gore mobini a be le mafōlo-fōlo mo e motho a kwago kudumela. Moopi wa moropa le yena go a bona babini ba bina le yena o kwa kudumela gore o khathwa ke mobini babini ba tipu ke baqwani. Ka molaodi wa bona go go binwa tipu batho batha motho a mo owe go fithago naka le moropa. Naka le moropa ka go lla ga di lekane. Moropa o fitha khole go feta naka. Moropa o ya fitha dikelone tše di ka fithago (6) botselelone bja di("-Mill") kapa ge pula e ne le go kwala go feta moe, naka yona e kwala ka morogo go moe go fithago moropa. Ge go fedile mabjalwa dikhomo di ya thabja go leboga baletši ba naka ya tipu. Dikharebe le basadi, ba ya go bona babini le go bona dithakha. Dikharebe ge di koshe ya tipu dia tšepa, basadi le bona ba thapa ba lola ka makura, le go thetho makathewe motho a bego le thona go ya go thabisababini, Tipu. The ba ke ba khale bale lehono go ba e thebe lehono go binwa kosha, ye binola gona e

RM/

le go pesha sesha e binwa ka mefuta-futa ya yona ka go fapana
 go go letšwa dinaka. Naka e letšwa ka mo e motho yowe a letšago
 go isha moya wa gagwe ka gone. Dikosha di binwa ka maina, go ne
 "pesha" Mamathaba-pudi, Mamathaba-khomo, thepanere le Jeremane di
 bina ka go siyana go tšona le gore kosha ya gore e khona ke mane.
 6 Pesha ga e binwi ka khorene ya bonene e binwi mothone yowe a ka
 khethago ke babini gore a be le go lota moropa le dinaka, Pesha
 e thene Makhutšwi ka go thoma ka ga Maphuphe Tipu ge go thana
 pesha tipu ya thogelwa, gwa thena pesha. Pesha e bethiswa ke ba ga
 Thebela ga Maphuphe. Lepesha ge le tha Makhutswi le kwa ga thebela
 ba go thebela ba be ba etha ba bina ga Maphuphe. Go be go busa
 Timamogolo batho ba Makhutšwi ba be fela be ya ga Maphuphe go
 7 bona babini ga Maphuphe. Maphuphe o be a agile theribane, batho
 ba Makhutšwi le bona ba rema dinaka go rile ge ba ga thebela ba
 thogile basimanyana ba rema dinaka ba sala ba etšisa kogo letša
 ba boba letšo ge e le ka maabana ge ba e kwa go disa, ge go e ya
 mabaka ba bona gore ekare ba khona. Ka morago ga mabaka ba ga
 Thebela ba boya ga Maphuphe, bashimanyana le masogananyana ba
 rapana go ya ga Maphuphe, ge bona gore ba ga Thebela ba lapile, ba ile
 8 go khutša ba Makhutšwi ba khopela go ba ga Thebela gore ba rata
 gore ba ba e letše ba Makhutswi ba thabela ge ba bona go bina bana
 ba bona yaba dikharebe le tšona dia thutiswa go opa moropa.

Ge ba Thebela ba thogile Makhutšwi lepesha la sala le binwa
 ke ba Makhutšwi, ba Makhutšwi ge le bona ba ekwa gore ba bone
 ba re le ya khona, le bona ba epona gore ke nnete ba khona ba dira
 morero gore ba bone mothe o e kego o ne dipudi goba go ruilwe
 9 dikhomo, ge go rerilwe go kwane go romiwa batho ba babedi goba ba
 bararo gore ariyene le dumedise gore re thisa kosha.

Kosha e iswa ka leina la yo tswalana go le yena. Batho bawe
 go ba thene ba dula khorone gore ba ise madama a bona gape go
 rongwa batho ba go khona go bolabola, le go beya bothaka. Ge go
 thenwe motho yowe ba mo khopelago o ba thabela pudi goba khomo
 lepesha le thene ka ga Maphuphe yaba ke moka le thene Makhutšwi
 babini bona ba leboga ge ba binne motho a ka ba thabela pudi goba
 RM/ khomo goba go ba diyela bjalwa.

K34/116

Ser. 845

3.1

K34/116

- 10 Mowe o tha hwetša thibini a ne mafolo-folo go theba gore re tho thabelwa thelo, kosha e binwa matsatši awe go ka t kholwago Ramothe gore ke le bone, le go bofa thilo ga go thabiwa pudi goba khomo ga ba thoge banini ba lepesha ba nyaka kudu dijo ge ba ka bina wa the ba thabele thelo gona ba tha re ga o ya loka. Ba kwa le yowe a ba fago pudi goba yona khomo gona le beke e ka fela, ge ba ile mothone ba bina a ba fa khomo ge khomo e thabilwe barwala x letšogo ka lona ba ye go bega khosi ya bona ka thona thebego khosi le yena
- 11 o theba gore o tho ba fa khomo go leboga. Ka yona khomo le yona ba e binela go fithela ge le yena a ba supa khomo ge e fedile, go lewa ke moe ba thago gore ba bone gore ba palakane thibini tha lepesha go sethe Marula, ke yena ketapele methene yeno lepesna le ya binwa ka khorone ya borena. Kudu kudu ba kwa le lona ge ba bona gore merula e ya go rashene ba bina ba era gore ba re go dikharebe tšewe ba binago le bona gore ba re topane marula gore ba the ba hwetše go nwa mokope ka go o binela. Dikharebe le tsona diyo topa Marula. Marula ke moe a ratago na le bagwera ba gagwe Marula o agile khaiswi
- 12 le khosi Mathsengwane khosi le yena ge a ekwa gore ba rata go bina o ya dumetša gore ba mo godisa ka gore ge ba bina go ya batho go bona lepesha.

Lepesha ba bina ge bo ene dijo ge t go thena dijo ga ba kwane le motho yowe ba binago ga e ga gagwe. Marula ke ledikwa bagwera ba Mathsengwane. Moroto wa bona o be x o le lephatši gwashe e be e le Mathsengwane morwa thekhalabjana ba bolothe ka thelemo tha 1937. Marula ke wa ga Shai, ba kwa tsubje le khosi ya bona e be e le Motšubje, ba ga Shai ke bona bakhomana ba ga thekororo tha tha Makhutšwi ba kwa tšubje,

13 Mokhalabye. Maanonokele
 Moroto kelekhou, Robolotsitse
 kefo-kholokwana. Rebolotho
 the xomana. Xeetherena
 Mashoboro reberethepela
 ledilete, xothomria Nokene
 jalapelle, lepelle, Etselwa
 ke "Mothatse," Mothatse ekapele
 xalapelle, xe oya mapulanene;
 Kaniano xa lepelle xone
 tengue noka jana ke
 balomathapi, balomathapi e
 tselwa ke Noka tsethara,
 Makhutšui, Salote, lelethaba
 Dinoka tšene Diela Diekwa
 xo ya baDikela Diela Di
 bakile xo ya bathabela
 Reberethepela re bona
 Moe xo axile xo Meloko
 jaxa borena lexobina
 kasha ya mashoboro,
 Mashoboro le ona a thepela
 kaxokwana, bathepela

14

/le dikharebe. Dikharebe ke matumasha, ke

bona ba ba thepelago ba opella, le go tiya moropa, gore mashoboro
 ba bine, mashoboro go ba thepela, ~~ka~~ ga ba khathale le thompho ga
 nayo le kheswa la bona le ge e le gare ga basadi ba bo ngwatolla
 gore khosi ge a bona ba diya bjalo ke moe a thago bitša bakhomana
 a ba botše gore bana ba nyaka go bolla.

Ge go bolotšwa go thobolotswa ona moroto oe e bego e thuba le
 bawe ba lego mathoko a naga. Mashoboro ge ba gothe ba thopha le go
 otswa mashoboro ba otswa dipudi dia bolwa ge go ilwe pholone.

RM/

Mashoboro ba botša bashemane gore

- 15 ba utswa bouswa goba tswadi ge e le nako ya ge dipudi di etha go bula gore ba utswa bouswa ba bo ute gore ge go bulwa dipudi goba dikhomo go fete go tswa bouswa gore bo yo jewa ke diphokhwe tsa mashoboro. Mashoboro ba fetša dilo tsa batswadi ge e le moe ba thwago e le ba bantši le khomo ba bolaya ge ba ile phulone. Gape leshoboro ge e otšwi goba ba otswitše thelo ga ba lefe, ba lefiswa ka go pathamiswa go khosi gore ba teiwe, go teiwa ke yona tefiso ya mashoboro.
- 16 Mashoboro ga ba kwe ga ba na thompho ke moe dikhosi di rego ge di bona mashoboro go kwane bakhomana le batseta gore a go b e le koma. Mashoboro ba bjalo ka batho ba barego ke makwengwe a mathosa, bawe ba dulago Gautene. Mashoboro ba bagolo ba fele the go bolla ka the lemo tha 1937 ke moe go felethego mashoboro gore meroto ya go thoga thelemone tha 1937. Mashoboro ba bolotswa e le ba banyane, bawe ba bollago e le ba banyana go bona ga go kwale bohodu go bona ebile ge a ka utswa a bolotho o ya lefiswa, boshoboro ke bopšš
- 17 bja mokhwa ya motho le gona moe go dilago mashoboro ba rwala dipetša tsa batswadi gore go utswa boupu go apewe moe e le go moshasha wa bona.
- Dipitša go utswa bannyana ba mathumasha, ba utswa gore ba apewe leshoboro lewe a ratanago le lona. Mashoboro ba tha le mafela a makwatšo gore ba the ba fe mathumasha ba ba aile le gona moe e lego moshasha wa bona gape ge e le ba bantši ba ethela gona ka magae go iwa ge go thele. Moshasha wa mashoboro o bitšwa
- 18 Nthwane, ga goba dinthwane. Mathumasha ba khetiswa ge e le ka maabana. Batswadi ke moe ba tswarago bothata ka ge mafetho le maho a otswiwa ke mathumasha ba utswa le bouswa ba papagae gore a bofe leshoboro lewe a khethanago le lona, dinthwanene ke moe go apewago dinaka tsa dipudi tšewe di bolaiwego ge go ilwe phulone go utswiwa moe batswadi ba tha le morego, mathumasha ba fetoswa basadi ba mashoboro ge go etha ba banwe ba ya ka magae, go sala ba go leta dinthwane, le ge dikhomo le dipudi di bulwa go sala ba
- 19 banwe go leta dinthwane gore di letwe batswadi ga se gantši ba thokomela gore mashoboro ba diyane, ba gola ba le bjalo, le bophelone bja bona ge ba gothe ga ba na bophelo bja mekwa ya botho.

20 Ba bo bona ba banwe ba utswa le ge e le banna, goba basadi
le bophelo bja bona ba phela bo thanya le ge e le basadi. Ga
ba na thompho go motho ofe le ofe; ga ba bontse bophelo bja bona
ka baka la mekhwa ya bophelo bja bona. Thereto ke nna mosete
a ma-lesiba, nonyana e tala-tala, segowa-gowa le gedimo, seokamola
methe ya batho, ke ya bo Mase'e a magakala la ga Mampa le Makhutswi,
ga oe bo sella, ga le ga phokunwana ya lesiba ga bo Mothabo wa
Mathselane le bo ngwana letswalo a matau a magasha.

21 Mokhalabje mokataki, moroto ke mangana, re bolotho Magokubjene,
magokubjene ke khaiswi le lewa le magodi thabane ya ga Mametja.
Mokataki e be e le yena gwashe goba moeta pele, Mokataki o tswala
ke "Semaname". Semaname ke o tswala ke morwa makhulwana morwa
Makhulwana o tswalwa ke Lokoe. Lokoe o tswalwa ke Maruke. O
tswalwa ke Maphaphula, Maphaphule o tswalwa ke Mosome. Mosome
o tswalwa ke Lekwadu yo a tswalago Lekwadu ga go tsebege, batho ba ke
ba ga Moraba.

Semaname o be a agile nageno ya Leboyene. Leboyene ke khaiswi
le (Bushibuckridge) o ile thagaswene ke moe a ile go a thoka gona.
Morwa Makhulwana yena o be a agile Modubene. Modubene ke
(Driekop) Morwa Makhulwana o hwile Mathera, (Moderea). Lokoe o be
a agile Khautswana. Khautswana ke khaiswi le (Londburg). O ile a
hwa (Kraalsdal).

22 Maruke le yena o hwile Leboyene le Maphaphule Mosome o be a
agile Legolene. Legolene ke pele ga khautswana. Batho ba be ba
palakane ba baka la Makhema. Ba be ba ekwa thoko ya Bokone, ba be ba
theya hwetse go dulega ka baka la go thopha ke Makhema. Makhema
ba be ba le gona moe go bego go thepela batho; Makhema ba be ba
bolaya batho. Ge ba bolalle motho ba apeya methi gore ge a bela ba
karape motho ka ona gore motho a jewe ke ona Makhema. Makhema ba
ile ba thorisana batho.

23 Mokataki o be a agile e Mathera (Maderea). Khosi go be go
busa Masila-agatisa. Khosi Masila agatisa o be agile Mosego
Makhutswi go be go busa Timamogolo.

RM/ Masilaagatisa, Masila agatisa. Mmuso wa gagwe e be e le
o mothata. Batseta goba bakhomana ba gagwe ge ba ka kwele letšolo
la go thepela ba bona naga ge ba kwele le khosi Masilaagatisa.

24 Masila-Agatisa yena o be a thepele le dithabane. Yena le bawe a thepela go le bona ge ba thana mothene banye ba mothe woe, ba ka the nago gona ba dula fathe ba tiyo legofi e le gore le mona a thena ka maforo ge a fitha lerumo la gagwe le dula le thabile wa lenaba moe. mothene dikhomo o be a thekhela ge a thene moe gonego le dikhomo moe a thenago khomo goba pudi le nku. Dia thabja e le gore e be be go apea mafago ya thela mothe woe baka thena go ona ba apea mphago. Motho wa gona moe go thene go Masila-Agatisa lerumo la gago e le tha dula gedimo ga leoto la motho. Go be go thene batho ba Dikapôô bja batho methene ya ge go busa khosi Masila-Agatisa. Motho yowe a ka kwatelwa ke Masila-Agatisa, o a be a bolawa ke yena go bathabani ba gagwe le khomo di be di khetwa mothe ofe le ofe moe go ka hwetswago dikhomo tse di ka khathago yena. Le mosadi ge a mo rata o be a no the khethele moe a bonago gore ~~ma~~ motho a gagwe a khathega dikhomo ge e le gore o tšere leoto le letelle go fitha mo go ka ba beke, dikhomo di no khetwa bjalo ka go thepela, ge a gama ke moe dikhomo tše dikhetilwe go di thepelwa di gapiwa go gomelwa gae le bona ba thabane ba gagwe. Masila-Agatisa ke khosi ya Bopedi.

26 Mokataki yowe a bego a agile Mathene. Mathene re thogile ka go tšaba go bereka boroko ga Leburu e be e le Bebeela, Bebeela are re mereke boroko. Re ile ra gana go bereka. Ra ya go thekisana le yena Hensepeke (Haentlberg) ba umuso wa Hensepeke. Ba re o rekile merekene re ile ra gana ba re ba ba ganago athe ba tšiyi thereke e le ba umuso wa Hensepeke. Thereke re ile ra e tšiya ka moka batho ba bego ba agile Mathere, Mathere ga go ya ka gwa sala le ge e le motho ka uti, Leburu le lona ga la ka la sala. le ile la thoga ka go bona ge go thene motho yo a ka merekang batho ba ile ba thagela mabele a bona masemone e le goreka ke nako ya ge go thagolwa. Lebure le be le ba fora ge le re ke rekile, mathere, e be e le mano a gore a hwetše batho ba ba ka mmerekago nokene yowe a bego a agile gona o be a buthe mokero wa go tšeletša moe a bego a godile, masemo a gagwe. Masemo-a-gagwe Mokero o be o ikwa ka thoko ya budikela. Mokero o kwethe go ya budikela. Moe a bego a dutše gone Motheselepomo. Motheselepomo ke o mogolo. Methene yeno

RM/

go bile go na thekolo le khowa le be le theya loka, batho ba ile
 28 ba thoga Maderea. Ge Mokataki le bawe e bego ba agile gona ba ile
 ba khudugela Makhutswi. Ge re etha Makhutswi go be go busa Masekane
 Masekane ke morwa Timamogolo goba Timankholo wa Makhutswi. Ge re
 thile Makhutswi re ile ra aga gona moe leina la gona e lego
 Malegata. Malegata ke moe le lehono a thagile gona. Ge motho a
 feta gona a o okamela ka molapone oo go agilego ba ga Rakwale kamoo
 29 thekotini go ne dihomore ka go latelana ga go bewa ga tšona.
 Molapone wa ga Rakwale ke thekoti the thegolo ke thekoti tha go ya
 fathe-fathe ka thaba leino ke Ntswelakhwedi. Ntswelakhwedi ke thaba e
 ile gedimo e ka fathe ga Magokolo, e ka thaako ga Leboya ga Leboya.
 Ka thaba ya Ntswelakhwedi le Magokolo ke tšona tše di dilego thekoti
 thego o agile go ba ga Rakwale, Thekoti the bona ka yona Ntswelakhwe-
 di. Ntswelakhwedi e ne thethekwa the thegolo the thokwa tha
 Ntswelakhwedi the thomega mo go fellago mathopa, a agilego
 30 Ntswelakhwedi, gone Mogamaka, nete mo go felago Mathapo Mogamaka o
 methe gona moe Mogamaka. O mela fathe ga Mathapa, ka Mogamaka
 balogi ba loga diroto, mogamaka o ne diroto tše di bothe go phala the
 roto tha go logwa ka lebipo. Mogamaka ke o mothe le go tiya o tile,
 Mogamaka o tswana le panana ka diphephe, ka fathe ga moe go melago.
 mogamaka gone the thokwa the thokwa ke the thegolo, ka dithare tša
 thona dithare ke tše di tšele, le go tiya ga se ge di tšile.
 Dithare mo go tšona di ne diphego the thokwa tha Ntswelakhwedi
 31 the bega ka nothi nothi e ya hwetsa ka bophara gona moe
 Ntswelakhwedi le dikolobe le tšona ke tše dintši the thokwene tha
 Ntswelakhwedi. Go ya fathe ke moe go bonalago nokana ya Morola.
 Morola e thomega the thokwene tha Ntswelakhwedi, ka fathe ga moe
 go bonalago nokana ya Morola le lemilwe dipanana le mabele
 a hwetsa ka bontši fela temo go lemiwa ka letšephe lewe go lemago
 basadi. Dikhomo di ka the khone go lema ka baka la go theoga ga
 32 masemo. Mabele go lengwa lefela, le marothe batho ba thapha ke go
 leta dikolobe le ditswene. Ditswene le dikolobe ke tše dintši the
 thokwene tha Ntswelakhwedi. Ntswelakhwedi e bega ka lethapa lethapa
 gedimo go lona go be go bona the tswantšo tha go tswana le kwedi,
 ke ka moe go thibiwago ka gore Ntswelakhwedi. Batho ba ga

RM/

33 Rakwale ba lema merarela ya fathe ga ntswelekhwedi. Mokataki yowe a agilego Malegata. Malegata ke thefate. Mokataki o agile ka Leboya ga theragadingwe, dithela tša naga yewe di bjalo ka ge di lekane gothe pela batho motno o no bona o mono o tha mona a tha tha khole ka baka la dithare le meboto. Mokataki ke wa ga Moraba ke ntona ya Banarene. Mokataki ge ba pele ba editše gore ke bona ba ga Moraba ba pitsitše ka thefane gore Moraba, bjalo ka ge e le dingaka.

34 Mokataki ke ngaka bongaka o bo rutille ke papagwe, papagwe le yena o be a bo rutille ke wa pele, bongaka bja ga Moraba ke bja khale. Go thoma ka ba ba bilego gona pele. Mokataki yena o phekola bawe ba yago go yena ka go babjiswa ke motho ba ga Moraba ba bina Nkwe ba boya Mamakubje. Mamakubje ke khaiswi le lewa le magodi e ga Mametja. Thereto tha ga ba ga Moraba age Mokone, age rapodi age lokwa le legolo, age mauthane a legodi, godi la koboga thogo, mangwe a koboga moetse athamagana sekwala a mamathsaba, a le kwa le mafadi a mokwebela shinamela o je moratha. Khomo di ile o di bona legogo le swa mathala barama bathaka go dula thare segolo Marithithi bolao bja Tau le nkwe.

35 Dithaba tša mokhekolo Mmakoma, Moroto ke Mashoana dipapala batho ba bo Mamogotika a lewa; re bolotšitše ke Moshathami. Moshathami ke wa ga Mangena. Mmakoma, o tswalwa ke Matjiye, Matjiye o tswalwa ke Mantsoro, Mantsoro ke leshoboro. Leshoboro yena ga go thebege gore o tswala ke mane, Mmakoma ngwana wa gagwe ke Dioka ba pele gagwe ba thokile, dioka ke wag ga thekete, leina go tumile la Thekete. Thekete o ne theropa tha dipanana ke mokhalabje thogo ke ye tswu, ke monna wa matha moshomone wa go fepa bophelo moe a lemago go makatsa batho o tsere mathana a thopha mathapa ka bo alo awe pele methi ka fathe ga mathapa. ka gedimo ga mathapa o thela mabu gedimo ga mathapa a gashe dipanana mopopo, matamati e mabele go ga yo a tha makalego matha a mokhalabje Thekete, le gona ke mokhalabje, yo bothale moe gone go therapa thega tha gagwe ke moe go ne le dipakane, go kwala gore ka tsona dipakane di beye tswa gauta, dioka goba Thekete, mosadi o tsere ga Mailula. Leina la gagwe ke Mothago papagwe ke Lekeke ba kwa bothokwa khosi ya bona ke Mokhabja, ba bina nkwe

37 thereto, age boledi, boledi maseya pelo, se ye pele lepelwana,
se ya bolata lepelwana. Re boya bokwena. Ke nna mokwena mo oka
thi moroka a methi a pula.

Ditaba tsa mokhekolo.

Mosibudi, moroto ke melau, re bolotsitse ke Mokholla.
Morwa Ledikwa re bolothe ga Masoma. Mosibudi o tawalwa ke
Khashane Khashane o tswalwa ke Mashatole, Mashatole, o tswalwa ke
Makwele. Makwele yena ga go thebege gore o tswala ke mane, Makwele
o be a bolaya ke Mapono, Rita. Rita ke khaiswi le ga Mohlaba
38 gone thekolo, leina ke Rita School, Makwele okwa Bolobedu ga
Modjadji khosi Masale le yena o gona moe go kwago Makwele ge motho
a feta moe ba re go ke Mooboobone o thena ga khosi Masale.
Masale ke khosi ya bogolo-golo Mosibudi go kwala gore esu aka a eba
le ngwana. Khashane o kwa tswapone, mosadi wa gagwe ke Matsete.
Mosibudi ge go thena Mapono o be a tha mama. Re be re agile ga
Mashale, ke moe a belegwe gona. Thereto ke nna Monarene wa
Mothepela nosi. Re kilo ra tsaba Mapono ra fitha Magakala
39 ke go go busa Timamogolo wa Makhutswi ge re thene Magakala,
re ile ge re ekwa gore batho re be ra fetola Marotene Mapono go
be go kwala gore batho ka batho, gape ge re tsaba ga re lebele
nthago. Go khetwa ba lebeleledi, re be ra re gax re ikwa gore
Mapono a tha ka mora gora feta dikhomo thilene, re di thogethe-
ka baka la go lapa go thepela le go di gapa. Gape le tsona
dikhomo e be e le tsona tse re bitsetago ga Mapono ka go lla
ga tsona.

40 Ge go thena Mapono re be re agile ga Mosoma ge re tsaba
Mapono re be re gapa dipudi dikhomo le dihonki ge re tsaba
Mapono banna ba sala nthago basadi bona ba eta pele, le maruo
owe re tsabago le ona. Mapono bona ba be ba re thopha ka gore
bona ge e le bosego bale bona le le khaiswi ga moe ba dikelethe
ke letseti bale thagela ke moe le thago tewara batho go lwa le
bona le go le gapele dikhomo. Dikhomo ge di gapilwe tse dingwe
di a thabja thilene, gape Mapono ba kwa lenama. Nama ba e ja go
fetisa dijo tse dingwe. Ge g ba gapile dikhomo ba bona e le tse

RM/

dintsi ba goma go ya Swatsene ke moe go bego go ekwa Mapono.

41

Ditaba tsa Mokbelo

Motjatji. Motjatji ke wa ga Raganya. Moroto ke Magakwa, ga ba ba le Moroto ka go bolla bathene banna. Re bolotho Gorwana re bolotsitse ke Timamogolo. Ge re bola molobe e be e le Mantjana. Mantjana e be e le morwedi wa Diase. Diase ke wa ga Moagi, yowe wa go bolaya ke Bakhaga. Bakhaga be ba thenelane le Maburu. Maburu ba be ba thobolethe ba thothe ka mesidi Bakhaga ba feditse ba Makhutswi e le gore go lwa Maburu. Ba Makhutswi ga ba ka ba lemoga gore ba lwa le Maburu ka go Maburu mmelane wa bona ba be ba thothe mesidi, Bakhaga go ba bona gore ba Makhutswi batho ba fenywa ba kwana le Maburu ka gore ge ntwale e fedile batho ba fiwa dikhomo. Mesidi ba be ba thola mmole ka moka, le meriri go bona e le batho ba bantso ka moka. Khanthe gone Maburu ke ona awe a ilego a thunya Diase le ba bangwe. Diase o be a nemethe pere Maburu ke ona ba ga fetisa ba Makhutswi ba thasa Bakhaga. Ge be go elwa ba mafere le ngwana Mhuba yowe a ilego a tsabela Bokhaga. Diase e yeno o be e le mothenedi le batho ba bego ba ekwa ka yena. Diase Motjatji o tswalwa ke Kitiki, Kitiki o tswalwa ke Raganya. Raganya ga go thebege gore o tswala ke mang. Motjatji wa gagwe ke Raganya Motjatji bana ba gagwe ba pele ke hawe ba ilego ba thokega go sethe Mapono leina go tumile la Thsale. Thsale mosadi wa gagwe o ka ga Moagi. Thsale o tswalwa ke Modiyokwane Motjatji o thalosa gore khale re be re thopha ke motsabo wa Mapono methene yena re thopha ke Maburu. Maburu ba ba agile go nokene ya Makhutswi ba thopile batho ka ba amoga temo batho ba silega ka go thoka bolemo. Batho ba lema gedimo ga meboto. Batho ba lema moe go tha tswanelago go lemswa ka go thoka hole ka thelemo tha 1947 thaba ya therubane e ile go ya khomoga moe ya go khomoga e be e le khaiswi le moedi, moedi goba nokana e ile ya rwala mathapa awe a go khomoga batho bawe ba agile gona ba ile a tswara bothata methi a ile a thenla batho ka dintshone, batho ba ile ba khopelwa moe e go bego go etha methi awe a khomothego moe thabeng thaba e khomogile ka go lengwa ke batho bawe ba thogile moe go tswanethego go lema ke batho, Maburu ba agile dikampo go pholosa dikhomo tsa bona

RM/

- 45 Leburu e le ka le thii ka kampa ka ithi o tsere moe go be go lema bontsi bja batho. Maburu ba ne lehufa ka go beba naga, le ka go raka batho moe ba ka ba hwetsago ba lema ka bontsi. Batho ba Makhutswi methene go thoma ka thelemo tha 1933 ge go etha Maburu ba thokisitse batho balemo go ba amoga moe ebego ba khona go lema ka dikgomo. Maburu ga ba na lerato, ga ba rate go kwana le batho
- 46 bona ba rata go borota bophelo bja bona, batho ba thophege ke moe lerato le thaphakisigo go thena ka gore ga ba kwane le go agisana le basotho. Maburu ba nokeng ya Makhutswi ba thopha batho ka gore meshomo ya bona le basotho ba diye bjalo ka ge naga ya Makhutswi e le ye kholo. Lehono e bona e le ye nyana ka go thokisa batho bolemo le go thokisa phula ya dikhomo ge dikhomo ga di na phula phulo go tsere Maburu bawe ba lemilego dipopo le go agella moe batho ba ka lemago gona. Le ge go kwala leina la Union of South
- 47 Africa ke leina fela ka ge Maburu re bona gore ba ta go go disa fela methe ya bona. Maburu le batho ba baso ga go kwale monkho o m mothe go bona, ge be go ene monkho wa bo phula, e ka be go thene phaphano, ka ge naga e le ye kholo, re ka thekego ra e thatsa e thatswa ke ona Maburu ka go beba ka ditharatho mmuso ge e be o le wa bophelo e ka be o bolaya dipolase go sale go le naga ya mmuso le go tisa tswelapele ka mobu, gore go mpe go thophege dibodu. Bjalo ga go bjalo ke nwa Maburu le basotho methene yeno re be re gopola gore re khutsitse ga e so ona Maburu ba agile go lefathene la Makhutswi e be e le go go bathe, ge be re phela le
- 48 bona le go shama le bona. Maburu go bona ga ba rate ge go eba le gore re shome, go bona gore re kwana e se ka baka la molao, wa bona ka leina lena la Union kopana. Re kwana ka lona e se ka meberoka goba ge e be e le ka leina le meberoko e ka be re khutsitse go thapola re thapotsa ke go thoka bolemo, batho ba geso, ba fedile dintwene go kwala gore ba thanela thelete thagabo bona lehono Maburu e ba re amoga ka gore ba rekile, mmuso le ona wa re thogane Maburu ba palakane le lefathe la Makhutswi go fithela ga
- 49 Mametje phoso ya bona ke go thepela ka go raka batho ko re batho berekane boroko. Boroko go bereka bana bawe e ke go batho lekane ke go thena dikolo, le bomabona.

RM/

Maburu ga bana lerato le motho o le o te. Ke ya bona rena batho ba ka manthe ga dithoropo re ya thophega ka go thoka batsošetse gore Maburu ba re thomphe ka leina lena lela kopano ya Afrika. Leina lena bo-rramogolo-golo ba felethe go lona, le ona Maburu ba ga bona ba felethe gona lehono go be go tswane the thompo ka leina lena kopana ya Afrika (Union of Africa) Makhutswi leina le la
 50 gore Makhutswi le be le thome ka gore batho ba kutsitse, go thophega. Methens ya go go tho thena Mafokoloko, (of calaco) bawe ba agile go Katsadire, go be go re ge go thile bona ra bona go khutša Maswatse ka bona le gona bona baphelo bja bona ba phela go phala Maburu, ga ba na thoyo, ba agile poso ya bona ka mono thoko ya Leboya ga thaba ya Katsadire, (farm Pretoria) e khaiswa le noka ya Salate, Salate e ne methe a mabothe le mobu o o nego le bjalo ge bjalo goba go gashwa Matapola. bo-Mmanko le mabele mapono, le Matamatisi. Ke ona mosho wa ka mono.

51 Leboya la bothabatsatsi basotho bona ba kwana le go lema mabele leotša lefela, leroro, le letase ba lema ga thi ka thelemo thengwe le thengwe naga ya Makhutswi e kwana le mefuta ka moka ya dibjalo le khomo, dipudi le dinku di ruo tšona di thapha ke dikhefa (ticks). Dikhofa ke mefuta-futa ya tšona di na le kotše ge di lomile khomo goba motho ge di lomile khomo tekano ya beke gona moe di lomilego go ya ngwathega ka baka la bothoko bja tšona di sita ge dikhomo di tipa, tipe ga e di kwisi bothoko, go ne dikho'a ka baka la gore bjannye le bjona ke bjo bontši kudu ge e le lethabula.

52 Ditaba tša mokhalabje Khashane, leina go tumile e la Samo. Samo moroto ke lenkwe, re bolotsitse ke Timamogolo, re bolotho thegorana, mostapele e be e le theKhoru. Morwa Maphampha. Mokhona wa Makhutswi Samo o tswalwa ke Makhokhoshipe, Makhokhoshipe o tswalwa ke Khupara. Khupara o tswalwa ke Thobolomatšeme. Thobolomatšeme o tswalwa ke Theholofele, Theholofelo ga go thebe gore o tswala ke mane.

Makhokhoshipe o be a agile Mohume, Mohume ke ka tho ga Magokolo, mobu wa gona o kwana le ge o gasha merepa, le ona
 53 mabele gone nokana leina la yona ke Segwai. Segwai e ela e fata moe go bego go agile Thekhalabjana Segwai e thomega khaiswi le Molapone ga Masasedi. Mohume moe go bego ga agile Makhokhoshipe ke
 RM/

Mapata-ganye ge a thogile Mapataganye a ya a aga Kokoko, Kokoko ke leina ge go fedile mothsabo wa ntwana ya Maswatse, basadi bona ga ya palone (balloon) ba be ba ethwa moe kokoko ka bontsi go khatswa dithedu. Dithedu ke (Marula (Nuts) basadi ba be ba ethwa moe ka go khathega ge go khatswa dithedu, leina ya napa ya ba Kokoko, Kokoko ke ditšilo ge di arabetsana le thaba yewe ya Kokoko.

54

Makhokhoshipe gore a thogile Kokoko o ile a ya Thedutswana ke moe Khashane a hwilego gona. Khupara ke monna yowe e bego e yo bogale ntwane ya Marumo. Mapono ge ba thene Makhutswi moe a bego a agile gona gedimo ga thaba ya lephatsi, ge motho e ya moe go bego go agile Khupara ba be a ba tswara bothala ka go thoka thela ya go ya gedimo ga thaba ya lephatsi. Methene ya khale-khale Mapono ge ba feta le naga ya Makhutswi ba kwa dikhomo di lla gedimo ga lephatsi e be e le bosego, Maswatse ba ile ba ya, ge ba thene moe go bego go agile Khupara, ba bona dikhomo moe a bego a agile gona.

55

Ba nyaka thela, ba thobone, thela ya moe go bego go agile Khupara ke thela ye e nago le khoro a thela ka e thi le lehono gothe bjalo go agile Mathapa Khupara ge a bona Mapono ba nyaka thela ba sitwa go thena ka dikhothwana tsa mothe wa gagwe Khupara ge a bona gore ba mona yena o ile a bulela batho ba gagwe gore ba kwe ka mafuri thela e be e le ya batho dikhomo tsana di ele tsa sala le yena Maswatse ba be ba thibile thela ya dikhomo ba lwela go thena Khupara ge a bona ba nemela maforo o be a hwile ka mesebe. Mesebe ya Khupara e be e thoditswe ka botholo.

56

Botholo ke mothare wa go angwa diengwa tsa go tswana le dithokolo, botholo bo gona molapone ga Masasedi moe barego ke thagene tha Magukuku. Thaga tha Magukukut the Mowene ke moe go kwalago gore go ne botholo go kwala gore bo tswana le dithokolo Khupara yena a be a khona go bofela Khupara o ile ge a le gedimo ga thaba ya Lephatši, Maswatse ge ba bona dikhomo ba ile ba lwa le yena a le ka gae, bona ba lwela go thena maforone, o be a atabetse ka mesebe ya go thotswa ka botholo Khupara o ile a bolaya Maswatse a tselalago (6) ka mesebe, Maswatse ba be ba bona gore ke motho ka o thi le ge ba thabja wa bona a ethwa ga ba ka ba tsaba

RM/

- 57 ba be ba theya le moge gore Khupara o tswere mesebe, ba ile ba ganella, le ge bana ba ga bona ba fela, Khupara ge a bona gore ba galefile le mesebe ya gagwe e fedile o ile a thogela dikhomo gae ga gagwe. Maswatse le bonag ge ba bona Khupara a tsaba ba ile ba mo rakisa, ka ge bone gore ba ga bona ba hwile. Ba ile ba rakisa Khupara go fithela ge ba molaya. Ba mmolaile moe go agilego ba ga Shai, ge ba thogile khaiswi le mothapuni, le lona lebitha la Khupara le gona moe mothene wa ba ga Shai. Lebitha le ka fathe ga mmaba khaiswi go ne le mothouma, mothouma o gedimo ga theolo ke
- 58 go lebana le moe go thepela go mothela wa naga ya Mantjana le naga ya thakōrōrō, (Sekōrōrō) botholo ke (poison) theefi ge botholo o ka bothotsa phate goba moothwa ge phale ya bjana e ka go thaba go se gokae, ke leho la gago botholo ba bo fula ge bo futhwe ba bo tsela ka pitseng, ba bo apeya bja bukwa ba tswana le motu, wa nothi go botswarelwe ka diatha ge a boshumisa o berekisa phate ka yona ge o ke lebala ya go thaba ke leho la gago. Methene ya bogolo-golo batho ba be ba thepile botholo ka mohola wa bjona. Motho yowe thebago botholo methene ya khale o be a thebega kudu o be a thebja
- 59 ke dikhosi gore ke motho go feta bawe batho bothe bego thobola matseme le ngwanabo Theholofele, bona ba hwile ga Malepe ba be ba agile gona. Ba itse ge ba thogile ga Malepe ba ile ba boyela go aga lephatse, la Masele ka sekobone, Lephatši ke gore mothena khomo ga ka thebone Mosadi, a ka thetsiyai mosadi Khashane o thalosa ka lethapa, lethapa ba ke thapene la mageketha le moe thilene ya go ya ga mothaba leina ke thapene la Mageketha. Leina le tumile ka ge go be go kwala gore baloi ba ile balwa go lona, go be go elwa mothoka. Mothsakane leina la gagwe e be e le Hongonka.
- 60 Hongonka yena o ke a fokole mabele a balimi, ba ile ba lwa gona moe thapene la Mageketho Hongonko yena o be a akwa ka thefate go ya go fokala mabele ka tsatši le lengwe x o ile ge a ile go foka ge a boya a gathana le bawe ba loyago thapene la Mageketha e ile ya ba ntwala ye kholo ya baloi. Dithare di e le tsa fela baloi ba be ba elwa ka dithabe tsa dithare go go thele batho ba ile ba gaka ke moe thapene la Mageketho dithare di robejala go polakana le mathoka a moe thapene la mageketha go bego elwa Hongonka, le basotho

61 ba be ba e re Hongonka o fetsa mabela a batho Masemone, ka go a fokola ka dithuri yena Hongonka o be a fetsa batho dipelo, ka go ba botša gore ge a ka bona thsemo ya yowe e nego le mabele o be a re o thalata bosego ka tsona dithuri, mona thopene la Mageketha mabele a be a hwetswa ka moso o mongwe le o mongwe e le a bona baloi ge ba feta gona moe e be e le thekhutsone tha baloi, khale-khale go be go boifisa gona moe thapene la Mageketha dikhomo tša bath ge di ya tipene ge batho ba fitha gona moe di be di thoma go tsaba le bona bagapi ba tsona ba thōgo dikhomo di ye le lefoka go tsaba bona baloi e be e le thela ya batho ka moka ba Makhutswi lehono ga go kwale ka baloi, bao.

62 Khashane o ne thekhuba the thegolo le morwedi wa gagwe le bana ba morwedi wa gagwe ba ne thekhuba tha nthere ka nthere o thalosa gore e mothene ka morago ga gego a logile ka koma ye bego e bola ga Ma-Lalatsobene, e be e le yena Molebeledi wa yona e be yore ge ba ile ka gae ba mofa fiyo ke moe a lego thethare the babago ba the tšethe dijone ke lapa la gagwe ba babja ka yona nthere Khashane o agile ka thase ga thabana leina ke Maubanene, o gashitše dinti tša mokatho ke na motho wa pele go thisa mokatho nage ne Makhutswi lehono mokhatho o the the lefathene la

63 Makhutswi. Khashane ke wa ga Masiye Khashane yena Mokhatho o be a o hwetša ga Raboleta, ga Raboleta ba be ba ile go thela mothelo o be a khopela ga lephodisa la re a simole, lehono mokhatho o thusa batho ka go di ya dinti, tša go rulela. Mantho le go agela magora ka ona dikhomo dia a o tsaba ka go thaba ka methwa ya ona o ne mothwa wa bothoko o mela ka nthene ya lenti, Khashane wa ga Masiye, ba bine tšwene, thereto age Mokhalaka, a g age thelepe batho the thabo tha a mothama yabo molau. Re boya Bokhalaka. Ke moe go bile go le khosi ya bona le lehono ba the gona Bokhalaka.

64 Ditaba tša mokhekolo.

Masedi Moroto ke Makwa. Kano ya moroto ge ba aloga ke makwa marema ka dilepe. Re bolotho gorwana. Re bolotšitšā ke Timamogolo ga thegile moe a bego a khona go diya matholo, metholo o be a e diya ge dimo ga thaba ya thedikwe, ke thedikwe le thedikwana

ge re bolla motapele e be e le ngwana-Makhutšwi. Ngwana Makhutšwi ke yena e bego e le mogatša khosi Timamogolo.

65 Masedi o tswala ke Mashao. Mashao o tswalwa ke Bokale, Bokale yena ga go thebege gore o tswalwa ke mane, Masedi o tswalwa ke Mashao. Mashao o be a agile Therogwe, Therogwe methene yeno ya thelemo tha 1949 go gothe mmereko wa go shummu, therogwe ke (Lorraine) ke moe go ne go le gore go kwala gore tho thokhwene thamadubu. Go ne mabitha a batala ba pele go thana lefathene la Makhutšwi therogwe, ke moe go agilwego Nthwana yago thusa batho go themela dintho go agile Reverend Dayhoff. Dayhoff o ile a mirika go kwala gore tho boya ka thelemo tha 1950. A mirike o ile ka go thipodisa lentšu la Modimo. Therogwe ke naga ya nokene ya Makhutšwi ka go ya bothabela.

66 Batho ba Therogwe ba ne kwela pele ka go lema. Ditamatisi, marena, mapopo le dipanana di lengwa ke batho ba ka bothabela ba thophana le Maburu a noka ya Makhutšwi ka go ba ka methi Maburu ba ganela batho gore methi a kwa ka gare ga moe ba agilego gona. Basotho ba rata go kwela pele ba bantši ba sitwa ka go thoka moe go ka thene go methi Therogwe ke naga ka e ti le (Lorraine) ba lema khwitini ya Makhutšwi e ne methumi. Mothumi ke mothare o mela nokene ke ona mothare o mogolo go feta methare ya naga ya Makhutšwi o latela ke mothouma, le one ke o mogolo.

67 Mothumi o tiile go feta mathouma mathouma methene ya ge go thesu gwa thena Makhowa nageno ya bathabela bja Afrika o be o thusa batho ka dithouma methene ya ge go e ne dithala ka tšona dithouma motho o ya khona go phela kwedi goba dikhwedi ga di na kotše, kotse ya tšona e se ge o ka re ge o di ja wa metsa le dithapo ke yona kotse ya tšona ge o ya go thethusa, di ya tswara motho. Motho ge a tswere ke tšona le ya mo thusa ka go mo fata, ka phate, go fithela ka gare ga mmele, wa gagwe yaba gona motho a ka go thepela

68 le go thakhoga, batho ba ba di thwaetšego ga di ba thophe, le gona metho ya khale ba be ba di setha ka lehudu e be boupi ge e le boupi di ya thefa le gona ga go ne phoso ya tšona. Methouma ke e mentši theletene tha naga ya Makhutšwi, ke ona maha

RM/

K34/116

mothere wo moholo go feta ya naga Mothouma o thebega ka go hola thalene methene ya bogolo-golo methouma e be e ba le dithouma methene noga e ne le go a nwa ka tswanelo masedi ke mokhekolo wa khale khale ga a bona go tswana bokhole ba moe o ka phosago lethapa la thana, ba be ba agile Maitšene gore ba thoge Maitšene ba ile ba aga Mamokhutu.

69 Mamokhutu ke ka thase ga thaba ya Kolokotone e thakana le naga ya (Calies) Mamokhutu ba ile ba patha ke Mapono. Mamokhutu ba ile ba thusa ke go ba ile ba thsaba le nokana ya Mamokhutu. Batswadi ba Masedi ba hwile gona Mamokhutu. Mashao o be a agile Mamokhutu. Khosi ya bona Madibetše. Madibetše ke wa ga Thekhoka; methene ya pele Madibetše o be a agile Madubu. Madibetše o kile a tsogelwa bogale ke ba Makhutswi ka baka la go fana ka dijo. Ge a ne koma be-
70 tho ba be ba rata Madibetše ka go fana ga gagwe ka go fana ga gagwe, ge a e ne mokete, o be a efa batho ka go fepa ka dijo, batho ba be ba motumisa gore o phala ba Makhutswi ka go fana ba Makhutswi ba ile ba mo thoya ba re o thore tšiyela bogosi, ba ile ba mo rapela ba ga Mothaba gore ba eye go mmolaya ba ga Mothaba ba ile ba ya dibesone tša moe go be go go fepetša bale gwa kwala gore go be ne banna ba bego ba mo sebile gore lehono theba gore Bakhutswi ba tha go go bolaya.

Ba Makhutswi ba be ba rata go bolaya Madibeletše, le Hwibiyana Hwibiyana le Madibeletše ke bana ba motho. Madibeletše ba ile ba hwetša a botšitše ba gabo go go thele o ile a tsabela ga ba ga Ma-
71 dike, ka morago ga moe o ile a tsabela Belobedu ga khosi Motjatji. Ge a tsabela ga Motjatji ba Makhutswi ba be ba remile dikomana tsa gagwe ka dilepe ge a thene ga Motjatji o ile a khopela mo a ka agago gona, Motjatji o ile a mo dumetša gore tha o age o ile a ga moe barego ke Kwekwe. Gona moe Kwekwe go kwala gore le maforo a ga gagwe a thogilwe, Madibeletše e be e le monna wa methola Mapono ba be ba theya khone go mo rakisa, Madibeletše o be a khona go fetosa mo agilego budiba Mapono ba theya mokhona le go thena gae
72 ga gagwe batho ba be ba tsabela go yena Mapono. Ge dikhomo di lla, le batho le dipudi le dikhogo go be go kwala e ke ke dithola ge ba setha go be go thi ya kwale gore ke batho go be go kwala bjalo ka

dithola e le ka yona metholo ya gagwe ge ba Makhutswi ba bona gore o ne metholo ba ile ba mothoya ba re o tho re tseyela bogosi. Yena ke moe a go lemoga gore ke nete ga ba mo rate, Masedi wa ga thekhoka ba bina khomo, ba boya Madubu. Thereto age Makhwenepe, age Mathenoni thegedimo, age mantši e molopene, yee etsang dikhaka ge di thela, re bina legodi.

73

Hwibeyane o be a tswala ke Madike. Hwibeyane o kile a hwetša mmutha o ye thethe thegolone yena ge a bona mmala wa boya bja mmutha o ile a khathwa ke ona a khaola lekhwesa la gagwe, a khatša lekhwesa la lethopa a re a bone kheswa le lebothe ge a ile go topa mathapa mmutha wa tsaba wa mo siya ge bawe a bego le bona ba makala ge Hwibeyane a thene lekheswa ge ba mmotšisa o ile a re ke bone lekheswa la mmutha ba ile ba mo thega ba a re ke thetheela. Bagwera ba gagwe a ile ba re ke thetoto, ke ene a khaola lekhwesa a thesu a bolaya mmutha.

74

Masedi o thalosa ka makhura a bogolo-golo gore bogolo-golo ba be ba thola ka makhura a dipaba le a dithedu ka dithedu, go be go khatša basadi ge ba khatšitse dithedu e le tše dintši di be di gadikwa ge di fedile di be di kothwa ka lehudu. Dipaba le tsona di hwetšwa mmabene mmaba ke mothare o mogolo o mela masemone, o bukwa lethabula ge di bukwele ba be ba di ja. Ge ba ile ba boloka dithapo e le tše dintši di be di apewa ka dipitša ge di bukwele o tha bona ge methi a bela go bona makhura a tsona ka math ko a pitša.

75

Makhura okolelwa go tše dingwe dipitša. Makhura ge e le a mantši a tselwa didibelone moe o thogo bolokega. Ke ona makhura a thegolo-golo. Mmaba ke mothare o mogolo-golo tela mogo le mothauma mmaba o hwetšwa ka bontši tsola mothe go fitha nokene ya Salate, le noka ya Morola, Mmaba o bona e le mothare wa go gola ka go ya gedimo le ka bophara. Methene ya pele motho o be a theya fule dipaba tše mone ya motho o sege o khopethe ge monye mathsemo a ka go hwetša thsemone ya gagwe o be a ka go ofa molato gore nke o khopela, gore o hwitše tumelo. Dipaba di nothe bjale ka maswe, le go thefa diyo thefa ga di na kotse, kotse e ge motho a di jale ka matha gona o thena ketene, motho wa tsona o ketima le lefoka ke ge o le go fetisa go ja. Nokene ya Morola, mmaba ke ye mintši.

RM/

77

Dipaba di bukwa lethabula ge di bukwile ke tse dikhubedu ge o rata gore di phakise go koloba ge o di tsethe pitsene o tsele methi ge o tsethe methi ka pitsene o di beye letsatsi ge o bona gore o nyaka gore di phase gore o je o nyaka marula wa phyaella ka gare go pitsa methi a marula ge a le ka gare ga methi a ne matha go fyala fyela fyetša mmala wa methi marula di ya gore dipaba di phakise go kokomoga. Dipaba ke mojo o mothe batho ba go ja dipaba ba nona. Dinonyana le tsona dia ja dipaba ge di eja di metsa ka dithapo tsa tsona, lethabula ge o thepela le masemone o tha hwetša basadi ba di ja moe masemone a tsona. Di kwana le gore ge o di jele o bese mafela gore o a je, moe thaka ga o ephsina ka boketho ba tsona di fa gore mothe marapone go be le matha le go tisa kudu gore o rate go bapala le go kitima ka mafsi awe di ne nao.

78

Ditaba tsa mokhekolo.

Mpyafe, mpyafe moroto ke wa bale fela o thokile leina gantše ba bitšwa Magakwa.

Ge re bola molobe e le yona mpyafe, mpyafe o tswalwa ke Ditsepu. Ditsepu ke wa ga Ramapulana. Mpyafe morwedi wa Ditsepu Ditsepu e be le mokhomana wa Makhutšwi ba bolotho dithedikwe re bolotšitše ke Timamogolo. Timamogolo ke yona khosi ya ba ga Thekōrōrō, (Sekōrōrō).

79

Mpyafe o tswalwa ke Ditsepu, Ditsepu o tswalwa ke Tyapo. Tyapo o tswalwa ke Mothsabyane wa go tswala Mothsabyane ga thebege. Mogatša Mpyane e be e le Makwale ba be ba agile Thedikwe. Makwale o hwile Mashishini o be a ile go bereka. Tyapo o be a agile Thekothopyana. Makwale ke moroto ka othi le bo-Khwadiyamotho. Diose e be e le kgaitsemi ya Mmakhwadiyamotho. Mpyafe bana ba gagwe ba ile ba hwa, go sethe Thesego, ba be ba agile moe go khaolago mothelwa wa palene (Balloon) le molokone wa Banarene ba Makhutšwi yo mongwe ke Maleho o tsere ke ba ga Thebela. O ile ga rakhadi wa gagwe. Leina la monna wa gagwe ke Matsaya o hwile ka thelemo ka tha 1948, fane ya gagwe ke Thebele.

80

Ba Mpyafe ba agile ka thase ga thaba ya Lekhane Lekhane ke thaba ye e nego gore e dukulogile ke meago ya Bathoka thoko ya ka go ya ka bodikela go agile Maburu.

RM/

Lekhane e ne pakane gedimo ga yona pakane e kholanya naga tšenne e khola palane toul, Lorraine le location la khosi Thekôrôrô ke yona pakane swe e bego e le gedimo ga lephatši go kwa gore batala ba ga Thekôrôrô e be ya re go makhowa ba beile pakane gedimo ga thaba

81 ya Lekhane gore ke moe go tho go arola dina, ba re ge ba ile ba thogile ba re a re thosane re lathe batho re ge ba boya ba tho gakwa bathala bawe ba ile ba pholo pakane le ya Lephatši ba be ba gopola gore ba fyetše go bjalo ba fyethe pakane e gedimo ga Lekhane batala ba be ba gopotse gore makhowag ge ba boya ba the go thebe ba be ba thepela ba phomola moe ba bonago go ene le dipakane, ke ka moe (location) lekheshe la Banarene le thenego bolemo le pulo ya dikho

82 lekheshe ke le bophelo ka thefise ka baka la dithaba le go the thoke methi. Methi a noka tša Makhutswi ke o mabothe le go ponya a ponya ka gore a thege dithabane batho ba kwana le go dila moe go bego le dithaba ge ba the thegorwana ba be ba e ke thile ka thekoti tha noka ya Makhutswi. Ge ba khodugile Thegorwana ba bakhlabje ba Makhutswi ba thile ba fela ka re lekheshe moe go bego ge ba go thekhalabjana go kwala phapano gore go ya fisa ke moe go fedilego leshoba la Banarene. Mabitha a bona a palakane le gona moe thego go thena ba aga ka go palakana le lona lekheshe,

83 Leforo nonyana ena lefora e thalosa ke Masedi, Leforo ke nonyana le thaba ka mmele ya lona le lla ka go makatša, le ge o ka bitša mola go kwa le khona gore le bitše bjalo ka mitši, nonyana yewe ba rego ke lefora ke ye ntšo e ne mebala e mekhubedu, ka bobedine bja mafafela, e phela moe gonego le dithokhwa lefora le rata kudu go phela moe gonego le dithokhwa e phala ka go ja diboko le kwana le moe gonego le dikhwatha ke gore dijo tša yona ke diboko le go fata khwatha go ja tšewe e di hwetšago ka fathe ga diphephe

84 tsa goma lefora e ja khwatha ya khale ye e kopane go le mubu khwatha le ya khale ge e thakane le mubu e ratwa ke diboko le mofene le ditšoshi le dinkhukhununu. Ditšoshi di kwa le go beela mae a tšona ka fathe ga diphephe. Leforo mmele ya lona le lla bjalo ka ge go thena maba a ngwaga ge e le bona e le naka ya go thagola, ge bona gore batho thagola e re therotyana, nka hwi ge e ela e re therotyana nkahwi, therotyana nkahwi ge e o bona e le thelemo e re thamothedi, there fii, fii, thamothedi there fii fii,

RM/

85 e tha molimi there tala tala tho molimi there tala tala, ye ngwe
 nonyana ke Maopa nthwa nonyana ena maopa e thaga ge e le thelemo
 ke noko ye e bonalago thelemo e bonala moe go nego le dikwata tse
 di dikholo di ne go le diphago. Maopa nthwa ke ye bothe nonyana
 yewe ke ye khubedu ka dimpene ga yona ke ye tsweu e bela diphagone.
 Maopa nthwa e bothale ponalone ya yona e beela moe motho a ka the
 khonego go fitha bana ba yona ba phologa nako le nako. E beela
 phagone ge e bone phago ge mothare o tha yeme ga e o thogele e
 86 beela moe gonego e polokego, banane ba ya ga go motho yo a kilego a
 bona gore e ye beela o tha e bona ka godula moe gonego lekoto e le go
 bona ge neyetša e neyetša ka dintwa maopa nthwa ge e lla e re
 maopa-nthwa maopa-nthwa, maopa-nthwa maopa nthwa, ge e loga
 khaotše e thoma go beela thelemo go latela gore bana ba yona e ba fe
 dintwa. E thela moe go sibiwago, diolo ge motho yowe a sibago
 theolo a the gona go leta yona ge e bona motho a thile theolone,
 e ya fofa, ge e fofile e ditše motharene, Masedi o thoko mthe gore
 e la bjane le gore e rene e le e mekhwa ya yona.

87 Ge e bona gore Mosibi o epile moe a thogo beya pitša gore
 di thena ka gare ge e lla e re, dipala-patha, dipala-patha theola
 ga the-epyii e bona ge motho a thomile go diya moe a thogo tswega,
 e diya ge e bona gore motho o falla the olo, e re ke dipala patha
 ke dipalatha the olo ga the epyi ge bona motho a rafa e re thiya
 monna ga the salwe ke dipala patha ke dipalatha the di ya monna ga e
 the solwe e re ke dipala dipala the di ya monna ga solwe e bona ge
 mosibi a rafa mosibi ke motho yowe a thebago ka nonyana yewe
 88 maopo nthwe, e bonala e le bjalo ka motho ka go bona the motho a the
 diyago.

Masedi e be e le Mosibi, mokhelo yowe o ne thoko dilone tša
 go etšisa batho. Masedi o tšeba go diba. O re ge motho a rata go
 siba theolo e the be motho wa go nwa ka gore theolo the ka fofa,
 a thile go nwa bjälwa. Theolo the khona ke motho wa thakomelo.
 Theolo the thusa ka dintwa go bawe ba di jago. Ka morago ga
 matsatši athe makae ge mosibi a siba o rema diphate tša go tšwega
 theolo ga a remile theolo the epelwa pitša ka gare ga moe a epile go
 89. / gona. / Pitša ke yona ye e tho go thena dintwa ka ga re e pitša
 RM/ e epethwe mosibi o thoma go beya diphate moe go epethwego pitša

moe go bewago diphate le gona go a epya gore e be botipe bjo bo ka
 tseyago boelo bja 16 ya dikelo, (inches) pitša e thena go fela go
 tšona dikelo tšewetše 16 ya dikelo. Ke dikelo tše 48 ya dikelo ge
 go the le pitša dithwa di gopola gore di fofela kane, mosibe gea
 beile diphate o bipa ka mathare ka gedimo ga tšona ge di bona
 letšufi la mathare di gopola gore di fofela nthe moe go bipiwago ka
 90 89.2* diphate le gona go ya gola/ka bophara le ka go telefa botelle eka
 bophara ga go lekane botelle e ka nyaka e ba 72 inches ya dikelo,
 bophara e ba 36 inches Morafi ge a feditše go epa le go rema diphate
 le go epela pitša o thoma go bipa ka mathare ge a diele ka ona
 mokhwa o e o re ke tswegile, ge a tswegile o dula thoko ga theolo
 o dula botelle bja bo ka tsiyago botellele bja boka tsiyago 96
 inches e le moe motho a dula go gona go kata theolo ge the wela
 mosibi o fela a e ya go tholela gore e ka theolo the ya wela mothe
 welo o ba le lesaka ge the wethego the the pitša le ka moe
 91 90 a epile go di gona mosibi o thoma go rafela ka lesakene o rafa ka
 theatha theatha the ntša the the ka tšona dithwa lesaka le nyaka
 leeba go nyaka gore e be gabedi bogolo bja lona gore le thale gape
 morafi ga tsabe magoro mo a rafa ge a rafa di ba gona dikwago theolo-
 ne ka matho awe a silago ka moe a bego a phikile ka diphate ge a
 feditše go rafa ke moka o kutsitše go siba theolo. Morafi wa
 dithwa ke yena Masedi ge a fitha ka gae o thoma go adima pitša
 tša go apaya ge a feditše go apaya ge do thele di anegwa ka
 92 91 magogo gore/di ome ge go fedile matsatši a the makae ke moe a di
 feferago gore di thoge mafofa mafofa a tšona le ona a jewa a bitšwa
 gore ke borithi. Burithi bja tšona ge motho a ka bo ja ka go feta
 tekanyo motho o thena ke letšollo. Dithwa ge g o ka di ja ka
 matha motho o thena ke letšollo. Dithwa ke moshebo go bawe ba
 di jago le gona di ne thakiso ya mashelene basibi ba diolo bontši
 bja batho ba sibela gore ge a rafile a g rekise ge o rafile e le
 tše dintši di ya fitha go ka nyaka e ba gore di ka ya go pondo
 tše pedi ka pondo tše tharo £3. 0. 0.

93 92.

Thetho

Masedi o tha losa ka thetho. Thetho ke dikhutša magosi a
 RM/ khale-khale, methene ya bogolo-golo.

Ge khosi ile ya thepela leeto go ya khole le bakhomana go ile
ya lapa go thepela ya khutsa batho bawe ba thepelago le yena ba tha
re gona moe e be e dutsi gona ba khobe le mathapa, le dithabe
tša dithare le mabjane dilo tšewe di beiwa ka dika tša k go bontša
gore motho o fe le ofe yo a feta go ka thela yewe le yena a diye
bjalo ka bawe ba ile go a diya. Mathapa, k mathare le mabjane awe
94 93 a ta twago dikhare a tswelwa mathapa le gore re lla ka moe/mo a yago
ka gona gore a thepele ka mathatše go bawe a yago go bona. Ge o
feta thethone o khale thare ka lethare o le tswela mare le ge e le
lethapa wa re thowa Mashoto mo ke yago, ge motho a diile bjalo
ka thoba k o ke re ya go le bjalo ka ge o ile wa bola bola thetho
the gona thedumone tha mmarakene, khaiswi le moe go nego le mabitha
a dikhosi tša Makhutswi thetho ke molo o mogolo wa mathapa awe
ka go mago go tha botelele bjo boka fithago 48 inches ka go ya
95 94 gedimo go kwa gore khosi ya Makhutswi/e kile ya khutsa gona. Thetho
the khonene ya theribane the thenyane the gona mo go agilego
Mokhoma wa Makhutswi L. Lepono matho the bonala e tha khale ka go
palakana ga mathapa a thona. Nagene ya Banarene ba ga Thekôrôrô go
ne dithe tše pedi the thegolo ke the thenego ga Marakene mathapa
a thetho bewa ka mane le mane yowe a fetago le thela gape o tho
makala le ge othe ya thebe gore ke na ka go bona go bukwa ga
maoto a batho, ge ba beya mathare le mathapa ka go khopela
mashoto ka go beya lethare kapa lethapa khosi tša khale-khale/
96 95 e be e se gantsi di ka khutsa thilene, le ge e lapile e be e se
maloka gore e re ke lapile ke tha khutsa e be e no kotholela go
thepela le ge e lapile, khosi tša khale k e be di the ya bonwe.
Thigosi ke gore magosi a the bonwe ke thona themolo tha barena.
Ba bantsi ba be ba makala ka tšona k dithe, dithe tšewe di bego
gona ga go motho le yo mogolo goba khalabje goba bakhekolo ba ka
go botšago gore di be wethe efe khosi ya Makhutswi ke tša
bogolo-golo Theribane moe go nego le mabitha a dikhosi tša Makhutswi
97 96 ke mafatone a dithela le gona. /Thetho the hwetswa moe elego
thilene ye kholo. Methene ya bjalo batho ga se gantsi ba beya
mathapa dithone, le gona go bona e le ka go thoka thebo gore go
be go bewa mathapa ka baka la ene, fela ge o butšisa go bakhalabje

le bakhekolo ba thalosa gore mathapa be we the go khutsaga
 dikhosi tsa khale. thela yewe go nego le ditho tse pedi ke tsona
 dithela tse dikholo lefathene la Makhutswi ge thoga ga Mothaba o the-
 na thethone the the bego mogo agilego L.Lepone. Ge o lebile thoka
 98 97 ya go ya boya la bodikela o thena thethone tha ga/Mmarakene ge o fela
 go na o thepelela go ya bodikela o thena moe go kilego gwa aga
 dikhosi tsa khale moe barego ke Mothapuni, ba go bitša Mothapuni
 ka baka la methapu ye ba ilego ba e gasha ka go epela phate ya
 mothapu. Mathapu ke mothare o mogolo ge motho a rata go o gasha
 motho o fore maphate wa e epela ge o epethe ke moka ke mothapu,
 mothapu o ya gola go ya gedimo e go diya ka bophara. Mothapu ga
 o ya tiya ke mothare wa go se tiye. Mathapu a ona a jewa ke batho le
 99 98 dinonyana. Mathapu ge a na mohola ge o ile wa a ja ka/matha motho o
 thena ke go tsolla mathapu a lekana le le Tamatisi ga se gantsi
 o ka khonago gore ka lona lethapu o diye gore o ka medisa pou ya
 ona ka go gasha ka lona lethapu ge e se go o gasha ka go ripa
 phate moe o ka bonago go methe mothapu o gasitše ke batala ba
 bogolo-gcilo mothapuni moe go kilego gwa aga dikhosi tsa Makhutswi
 ge o feta gona o ye bodikela o thena Thegorwana, Thegorwana the
 goro ge le magosi a Makhutswi ge o le gona thegorwana o thene
 gona thedikwe moe gobego go dula khosi Timankholo wa Makhutswi/
 100 99 ke go go bothe ka matha go feta naga ya Makhutswi ka goba le pula
 le gore ke khaiswi ga dithaba le gore thaba ya Magokolo e thibile
 phefo ya go kwa ka Borwa ka thoko ya bodikela go thibile thaba ye
 barego ke Lebola. Lebola le magokolo di ne thefate tha go ya
 Mashilu ka thoko ya bodikela thekoti tha thegorwana thene bophelo
 go feta naga ya Makhutswi le gona ga go fisi go ponya meriti ya
 dithare le ya dithaba le gona go ne methi awe a kwago ka thefate
 the ge motho a eya Mashilu. Ke thefate go ya go nyarela Mashilu.

101 100.1

Banarene ba ga Sekororo.

Ditaba tsa Mogohu leina go thumile la Maserantha. Maserantha
 moroto ke Matuba bagwera ba Lepone ge re bolla gwashe e be e le
 Mabekane le Madubo ke barwa ba Rakholokwana e be e le gwashe
 tse pedi re bolotšitše ke Timamogolo. Re bolotse molapone wa
 RM/
 thegorwana.

100.2

K34/116

Ke Thaba Tsa Makhutširi le diMoko
le moxobexo methe; le diKolo, le diThela
Ithedikwe ke moxobexo xo oile Tinarloaolo

845

24.2

24.2

Ge re bolla Timamogolo o be a dutše thedikwe o be a dula gona. Mogohu goba Matherantha o tswalwa ke Thetimela. Thetimela o tswalwa ke Mashego. Mashego o tswalwa ke Mosadi yowe a ilego a thotholwa monna wa go mo thothola ga thebege. Matherantha o be a agile
 102/01 Thekothopyana. Thekothopyana ke ka thase ga Thegorwana /ge re thogile Thekothopyana re be ra ya go aga lekwarene, lekwarene o be a agile khaiswi le Makene ge re thogile lekwarene re be ra boyela Thekothopyana ge re thogile thekothopyana re be ra ya Lekheshene ge re thile lekhesene re ile ra aga khaiswi le thaba ya Lekhene, Matherantha mosadi wa gagwe ke ngwana Makhutswi ke morodi wa Khwadiyamotho. Khwadiyamotho ge a bona Matherantha o re ke mothogolo wa gagwe. Ngwana wa Matherantha ke Papalala. Yo mongwe ke Mmapula. Mmapula o ile le naga. Yo mongwe ke Mathadini yo mongwe ke Nthaga. Papalala mosadi o tsere ga Moagi ke Moagi tha thephamo ba kwa Kokokwe ke ba Moagi wa Maganyola Mpopo ke thereto tha bana ge ba e re Maganyola Mpopo.

103/02

Thetimela o be a agile Lekau ke moe a thokilego gona. Mashego o thokile Marupini a molapone. Matherantha ke ngaka bongaka o re rutile ke papagwe. Ge be go ene yo mongwe Monna wa ga Maake. Maake le yena ke ngaka, o be a thile mothene wa Matherantha go laola Ntapola. Ntapola yena o ya babja. Ge Maake a e ne Matherantha ba ile ba tsolla dikhagara go laolela Ntapola. Ge Matherantha a tsolotho dikhagara a thomago di bala ka maina, Matherantha ge a bona di wela fathe a thoma go di bolabudisa. Dikhagara di lapisa monna wa lekwenana le mosadi wa Noko. Dikhagara di tiya mosadi o thepela bosego ka thebatana, thebatana ke tswene
 104/03 mothene wa gago go thepela baloi. Bosego ba thepela dithuru ke tswene Maake khopa dikhagara re nyake gore re ka thebe mothene ka maloi ke maloi e e ka maloi re ya loisetša re bolaya dibana ka pheko. Ka pheko re ya thekha Ntapola gore a tsoge dikhele re bone Maake o khapa dikhagara re botše dikhagara basadi se ba ba thepela ge o ethethe ba rata go go bolaya Maake e ke Maake o ya loisetša ka maloi ka maloi, e ke maloi re ya beya mothene wa gago re ya di fenyana ditswene ditswene setše, di thepela bosego a re kwe, pheko see ya maloi Maake a lebana ba gagwe ba phela. Momothini re botše

RM/

K34/116

105 104 dikhagara wena thepela o beye pheko ke maloi ke maloi re ya feny
 e re yo feny /Maake go thepela dibatana Maake theya voma voma theya
 voma. Mothene go thepela tswene bosego ke Ntapola re ya rakela
 Momothene tswene re ya e feny ea re kwe. Ke thereso re ya ba
 bolaya ka maloi. Ngwana o sele o tsubilwe ke baloi. Bolwethe ke
 ba khale theya voma, Maake voma theya voma Maake boma theya voma
 Maake thepela o be ye dipheko wena Maake thepela o thabele Ntapola
 o thome ka go the thabela ka morago o thebele Ntapola o tho bona boka
 one verakela ka tsidi ya maleko le ya maloi, re feny mokone ke
 Mokone re ya moroba ka go loisetša dikhagara di ya gana a re leke
 le lengwe lewo. Ka mame re ya riimela dibatana Maake le Matherantha
 106 105 ba feny ee re ya feny a re kwe. /Maaka o lwa le moloi wa Mokone
 Mokone re ya go khona ka maloi ka maloi. Ke Ntapola re ya go rakela
 ka pheko ya banna. Matherantha o botša Maake gore thepela o beye
 ka pheko ka tsedi ye ntšo le maleko a makhubedu ba ga Mogohu
 ke ba ga Masete ba kwa ga Mametje babja le wa le Magodi lewa le
 Magodi ke thaba ye kholo go beyela Magodi gedimo ga yona o thela
 Molalene a phela ka go ja nama ya diphoofolo moe go dutsi go
 Magodi ke moe motho le upya di the thenego. Ka ona mawa a thaba
 thaba eo ka metho go ya ba thabela ke thabo e dirile mokelekelego
 ya thoko ya Mapulanene go o feta lewa le Magodi o thena Mapulanene.

107 106

Ditaba tša Mabilu.

Moroto wa gagwe ke melau le bolotho marotane ga Thekhukhune.
 Re bolotšitše ke potoko potoko ke wa ga Masete ga re bolla gwase
 go ba moetapele e be e le Mabilu o tswalwa ke tswenyana tswenyana
 o tswalwa ke Nakayentšo, Nakayentšo yena ga go thebege gore o
 tswala ke mane. Mabilu o be a agile ga Thekhukhune Mabilu o tsere
 mosadi wa gagwe ga ba ga Mangwana ga Mathseke ba kwa ga Masoma.
 Ga Masoma ke thekelema (Sechelem) Mathsake ngwana wa gagwe ke bawe
 go kwalago ~~gax~~ gore ba pele ba thokile ba be ba agile tsola-
 methi methene yeno Mabilu o agile ka fathe ga thaba ya lekhanu
 ke moe a thanego gona.

RM/

108 107

Ditaba tša mokhekolo K34/116

Nthsakhe maroto ke Makwa, a bogolo-golo re bolotšitše ke Timamogolo. Re bolotše Dikwe khwitini ya thegorwana Nthsakhe o tswalwa ke Matapa. Matspa ke morwedi wa Manashana. Lebeys o tswalwa ke Matapa. Mogatsa Matapa ke Rafoforane. Rafoforane o tswalwa ke morwa Miriri morwa Miriri o tswalwa ke Masoma, Masoma yena ga go thebago gore o belagwa ke mane. Manashana o agile nagine ya ga Masoma o hwile gona, o be a thiswa go Makhutswi go bolokwa gona. Lebeys o be a agile ga Masoma o hwile gona ga Masoma Rafoforane o be a agile ga Thebela. Rafoforane o hwile Marumone ka ntwana ya Maune, ga Matsipi ga Matsipi ke moe go lwelego Magosi.

109 108

Nthsakhe o thalosa ka dikomana komana ke thelothe the tswanago le Moropa ka go lla ge motho a opa Nthsakhe o re dikomana o thomile go di bona ka khosi Matswengwane wa pele (1) ga go kwale gore

di bethilwe ke mane, ga go motho yewe a di thebago gore ke tša mothare ofe, khosi tša bogolo-golo ge e be e thene komana e be e athe ya balwe gore ke khosi. Komana tša ba Makhutswi ke ke tša khale khale, bogolo-golo komana e ne di tswaro tše nne ka thoko ka e thi, ke ditwaro tše robago menwana ka mabedi, komana e bonwa e le mothare wa go tiya go feta yewe e bonwago ka go thebiwi gore/

110 109

ke tša mothare ofe, komana ke thelo the thegolo, e rwalwa ke bana babedi. Komana e kwala khole ge motho a opa, e kwa kwala bokhele bjo bo ka fithago (20) Masome a mabedi a dimaele (20 miles) kudu ge go ne le pula komana e opya ke banna khkhale, go be go thana khosi ye e nego le komana. Mmethi wa dikomana ga go thebago gore go khona mane lefathene la Makhutswi, komana ge motho a ile a e betha e le wa mowe e thare go goba opa a kwa go lla ga modumo wa yona o a hwa, go betha motho wa naga ya khole-khole, yowe e thare go ge ba opa a thekwe.

111 110

Go duma ga yona le mathaka othi komana e opelwa go lomisa, ge e le lethabula e opelwa ge go thagale mokhosi wa go ntša dira tša go ya Ntwene, komana ga thethelo tha go fa opiwa e thena theka mane le mane ge eka opya o swanetše go makala ge khosi e hwile dikomana dia opiwa go fithela ge dipulega goba go pula mekhopa gore ye ngwe khosi e tho go thena thetilone a le yena a the a thome

RM/

- go bopa ka boswa. Ge khosi e hwile dikhomo di ya bolawa gore go be le mekhopa ya go tho go bapa dikomana ka yowe a thogo thena bogosini. Nthsakhe ke khadi ya ba Makhutswi pula Makhutswi /
- 112 // go be go nesa Manashana. O be a rongwa ke batswadi ba gagwe go be go lobya ka dikhomo. Magosi a bogolo-golo e be a lobja. Batho ba be ba bapula ka go thophela ka khomo goba dikhomo batho ba mo mathoko ga ba bona gore go ne kemello ya kholo nageno ka moka ba be go khobakana gore ba eletšana gore go ntswa dikhomo ka motho yowe a thogo remiwa go khosi go ya go dumedisa pula. Pula e be e khopelwa le ka thetopo tha motho batho ba go khetelwa moshomo wa go khotha batho, ka leina la batho bawe ba kethago ka khosi ke
- 113 // 112 Thenkthothabatho, / Thenkthothabatho ke yowe a thepelago le mothe go lebella bana gore ga a hwetša bana ba thene yo mogolo Thenkthothabatho the nekeletše gore the khothe bana le bona be ba le moswa ka dinkhothana, dinkhothabatho go kwala banna babedi ke Mmarakene le Mamotho, ke tšona e bago e le bagodi bana ba batho gore ge pula e the yane ba shumise ka dithebelo tša batho, ge motho a ka khothelwa ngwana wa gagwe go be go the moe o ka yago go thaleya ge Thenkthothabatho the khothile ngwana le ge eba o ya mo thaba go be go thene the o
- 114 // 113 ka diyago thelo o be o no lla batho / ba be ba tswara bothata gore go lubje pula. Motho le ge a bona gore motho yo ke thaona Thenkthothana o be a tsabisa wa gagwe ngwana gore Thenkthothana tha the Mokhothele ngrana wa gagwe. Pula ya pele goba bogolo-golo go be go loba magosi ka moka bo Mashishimale, bothe Khukhune le bo Motjatji, ba be ba khopela pula go dikhosi tša Makhutswi magosi bona go kwala gore ba be ba loba ka dikhomo, dinku, le dichalete, go be go dirwa bjalo go thusa leshaba mokhopedi wa pula o be a thepela go khosini ge le bogego a boyele ga gabo le bjona bosogo bjowe pula
- 115 // 114 e be e e na moe batho ba ka the khonego go bereka tekano ya matšatši a matelle go fithela ge bawe ba ile go go loba ba roma motho gore re ya leboga pula re e bone e be moe khosi a thogo roma monisi gore a tswalle moe a ilego a ya go bula gore e ne, go be go ene gore batho ba kholwa gore pula e neswa ke magosi a fathe la Makhutswi bona bo Matswengwane (1) le ba pele ga gagwe ba be ba phela ka go lemoga mabaka le go thokomela go fetola dipheko ka tswanelo ya mabaka a ngwaga ge o thoma le ge o ya go fela, ba be b a ene thoko

RM/

116 115 le go tsabana le go thena dintshone tsa basadi gore ba the e thele
 le bona, le gona le jo go be go apaya banenyana ba thoka mabu gore
 bathe khomo le go khomisa dipheko tsa bona ka go kwa basadini, pula
 e be ba e khona go nesa. Dipheko ga di kwane le motho wa go thepela
 le basadi khosi tsa khale-khale di be di theya ye goba go tswarela
 mosadi ga ese go mosadi wa go belega dikhosi e le tswanelo gore
 a fiwe mpa, ga basadi ba khosi go be go no ya bawe ba agilago le
 yena gore e be bona bathusi ba khosi e sa le go thoga ka khosi tsa
 117 116 bogolo-golo/ga go kwale gore ke ofe ya khona go go nesa, ke gore
 ba bjana ga ba thepele ka methepele ya dikhosi tsa bogolo-golo le
 gona le go e ba pula e gona dinakene ga ba khone go di shumisa,
 ka go the thebe ga bona le go thebago thibela phefo, ya borwa
 go ba thefako khosi tsa bogolo-golo ba be ba khona dilo ka moka
 ba be ba ene le gore metholo ka moka ba e diya ka moka, le ya go
 fenyana dintwene moe marumo a ka bago gona. Dintwene go bego lwewa
 ka go theba go khupa dipheko gore ba thebe le gore ba tsoge ba be
 ba theya tsoge go go khupilwe.

118 117

Ditaba tsa mokhekolo

Khalelape Moroto ke Masole, re bolotsitse ke Timamogolo re
 bolotha Thegorwana. Ge re bolla molobe e be e le Motsakwe,
 Morodi wa diose. Khalelape o tswalwa ke Lskeke, e be e le ngwana
 thebela. Lskeke o tswalwa ke Lskeke wa pele, Khalelape o be a
 agile Tsolamethi. Tsolamethi re thositse ke lekhona leina la gagwe
 e be e le Nthethemane o be a agile moe Tsolamethi, Nthethemane o be
 a re thogane ke naga ya ka kerekile, ba ile ba re ba ganella go
 dula yena Nthethemane o be a thepela ka thethunya o be a re ge le
 theya thoge ke tho le thunya ka thethunya batho ba ile ba thoga
 119 118 ba tsaba Nthethemane, o ile a sala gona Tsolamethi. /Tsolamethi ke
 moe go kile go ba Maknutswi ba go fetisa Maswatse, ba ile ba
 thoga ba thebiswa ke Nthethemane o be a khonana le monna yowe
 e bego e le Khaume. Khaume e be e le monna wa ga Masoma. Yena go
 kwala gore o be a era Leburu ge le re ke tha go thunya Khaume a re
 go Leburu, Nthethemane le nna ke thogo rema ka thelepe, ebile the
 re ke batho ba tsaba Nthethemane, ~~maxgana~~ nagane ya Tsolamethi.
 RM/ Maswatse ba tseba kudu g ka gore ke (Zolamethi. (Zolamethi ke

200 119 Tsolemethi ke moe ya gore go ntwā e lwera Maswatse ba utama le ka/ gare ga Makhukho a Mathone a moe go fella go methi a madiba Maswatse ba ile ba khithe gala ka madi ba ne a Tsolemethi ge ba bona gore ba fela ba ba ngwe ba Maswatse ba be ba thena le melotene ba bona ba nemela le dithare ka methini ba Makhutswi ga ba bona gare Maswatse ba thene ka gare ga methi ebile gore ba ba nyakele go fithela moe go bonala go go bona gore ntwā e ya khudisa gore Maswatse ba fedile Nthethemane o ile a raka batho gona moe Tsolemethi ba Khalelape methano yeno ya thelemo tha 1949 o tha 201 120 agile gona o agile moe barego ke Ditauni. Ditauni khaiswi le moe go fetago noka ya Morola methene ye pele go be go phela Ditau moe leina e bego ditauni. Khalelape khosi ya bona ke yowe e bego e le Lebye. Lebye e be e le khosi ya ga Masoma. ba boya Bokhalaka. Thereto age mokhalaka age thou re boya boberwa ke rena batho ba monna yo Mogokaledi ya Mangana.

202 121 Ditaba tša Napane leina go tumile la Semukhishi themokhishi/ themokhishi moroko ke makwa ke bagwera ba khwadi ya mothe, re bolotho Ntwane go ya nageya ya ga Mokhotho re boletsitše ke Nkhudi, papagwe Nkhudi ke Matswe, ge re re bolla gwashe, e be e le Makhantane e be e le wa ga Mokhotho, themokhushi o tswalwa ke Malepe, Malepe o tswalwa ke e tswalwa ke Napane wa pele (1) Napane (1) e tswalwa ke Sepulugane, Sepulugane wa pele gagwe ke yowe bego ba e re ke lepona. Napane e be a agile Marake, ge ba thogile Marake ri ele ra ya go aga ga Mametje, yowe a agile go nokene ye 203 122 Lepelle, le Lewale Magodi, khosi Male-Shelane, ntwā/ile ya thoma ka gore monna yo mongwe o be a re go legaola kwere-kwere, haole ngwana sepeta ganya mogwete, ge a e re yalo a go thola the khoba a tswela khosi Malepe, ka mare, Malepe o be a tswelwa ke Mokhomana wa Mokhotho, Malwshelane e be e le khosi yamosadi khosi Nkhudi o ile a thebelwa ga Mametje ga a pathilwe ga Mokhotha Nkhudi o ile a ga molapone wa lefatha malapone wa ga Mametje moe go ile go gwa fiwa Nkhudi o be a a elwa le ngwanabo morwa Matswe. Ba be ba baka 204 123 bogosi. Ntwā e thomile ka legaola lewe la go tswelwa ka thekhuba, ke moe go ile go gwa thoma ntwā go thogela moe e bile ntwā ya marumo ke moe mafelolone a ilego a tsabela ga ya ga Mametje, a

K34/116

- go thibelwa a feta a fiwa molapone wa lefatha. Maleshelane o be a agile ga Mametje ke yena wa go fa khosi nkhuđi gore ka gore o pathilwe ke barwa rrago aga molapone so, nkhuđi o be a pathilwe ga Mokhotho go kwala gore Maleshelane o be a mo kwela bothoko nkhuđi o ile a aga lege a le a re ke ya gana o ile a robja ke dipolelo tša Maleshelane
- 205 124 a dumela go aga/moe molapone yena o be a re aga mogatjaka, thena o age molapo so, ka morago ga mo a agile ka molapone o ile a ya go aga mogo-tswane, o thogile ka go lwa le ba ga Mothabe, ba ga Mothabe ba be bag elwa le balaudi, morwa Maputhesane o kile a ja chalets; chalets e be e le lesome 10/ la shelene. Chalets elwe go b a bereka Natala, (Natal). Ge ba buile gae ba rata go gapa khomo ya thamaga ntwā ya thoma. Ntwā e thomile ka mapara, le Legadimane a re Mokhotho thoga o ye o age Ntswanene, le lehono batha agile gona
- 206 125 Ntswane ka go tšhaba/ntwā yewe ya go thoma ka mapara lepara le ile la tiya motho go ba kwa chalets ya lesome 10/ mashelene awe ba ilego ba re benye ba chalets ba gapa khomo ya thamaga, ebile lebilu bile ka mapara ba ga khosi nkhuđi le ba ga Mothabe e bile ntwā ye kholo, ba ga Mothabe le ba ga Nkhuđi yowe a bego a agile molapone wa ga Mametje moe go ilego gwa tha khosi ya ga Mokhotho yena o ile o ba lamola ka gore Nkhuđi thepela o age Ntswanene, ke moe le lehono ba tha agilego gona.
- 207 126 Malepe o agile Ntswanene, ka morago ga leho la gagwe Themokisi o ile a thoga Marotene Themokisi mosadi wa gagwe o kwa ga Mokhotho leina la gagwe ke Ngwanatholo ke ngwana wa mokhomana wa ga Mokhotho themokisi ngwana wa gagwe wa pele ke Sepulagane, mosadi o tšere ga ba ga Masete leina la gagwe ke Mmotše, ge ba bina thou o tswalwa ke Mamohaba. Ngwana yo mongwe wa themokisi o tšere ke ba ga Raganya. Leina la gagwe ke Mmathekwale, o tšere ke lekhoba, yo mongwe ke morongwe. Morongwe o tšere ke ba ga Thebashe, le bona ba bina Thou yo mongwe o tšerwe Mašilu o tšerwe ke ba ga Mogoboye,
- 208 127 ba ga Mogoboye ke ba Thabane, ngwana yo mongwe wa themokisi ke Motho Motho yena a tšere mosadi wa gagwe ga Mphogo ba ga Mphogo ke ba bina Tau, Thek Themokisi ba gabo ba boya Bokone, le bona ba bina Tau. Themokisi o tha osa goe pakane ya thabane ya Lephatšī e beile ke lekhowa leina la gagwe e be e le Radikhonye, Radikhonye o beile

Ser. 845

209/128

210/129

211/30

212/131

dipakane go fitha khiswi le methi (metz) pakane e khiswi le theolo, gona moe methi go ne theolo ke moe Radikhonye a ilego a thena ge a thoga pakanene ye lephatši ge a thoga methi o ile a thena nagene ya Mounswana. Mounswana le methe ke felo ka go thii lebono gone lebenkale/laina la lebenkale ba re ke bakone (store) ke gore lebenkale la Bakone. Lebenkale le khiswi ga pata ya ge ya ga Mametje le agilwe ka thelemo tha 1949 melwane e be e le gore e bontša lekheshe gore ke lekheshe la khosi Thekōrōrō, methene yeno ga go bjalo ka gore batala ba ga thekōrōrō bona bo Khwadiyamotho le bo Mawoetje le ba bangwe bakhomana ba ile ge Radikhonya a thogile ba khobakana le ka thekhomana ba rera ka gore makhowa ba thile go thinya naga ya khosi ka dipakane a re thosene re lathe e be e e le bakhomana fela ba ile ba khomola/morako wa pakane ya lephatši ba ile ba o fyala-fyetsa ka go latha mathapa ba be ba gopola gore makhowa ba the ba gakwe ke moe ba bego ba beile gona, ka morago ga moe go ile gwa tha yo mongwe lekhowa ge a thile e ile a butšisa gore pakane e go kae ba ile ba re ga re e thebe, ba ile ba gana go fithela a goma. Ke ka moe go thinyegilego pakane ya lephatši.

Thereto age tau, age mokone, wa manakana tša pudi wa thebone naka tša pudi go batagana bolwane bo gona ka gare. Re boya Bokone Bakone ba agile lewa le magodi, go ne ntho ya ona/gona moe ga Mametje. Magodi ge a eja phoofolo a thena ka gare go ja tsaka gare ga phoofolo. Magodiga phoofolo e while o tha bona ge a fofa lebile moe go nego thetote tha phoofolo. A kwa ka go nkhelela moe go nego phoofolo ke magodi a mantši gedimo ga thaba ya Lewale magodi, le dinama a rwalela go fa a theya a khone go fofa ge a babja Maburu ba ile ba lwa le khosi thekhukhune wa pele Maburu ba be ba lwe la gore go bese bona Thekhukhune o be a ba fenywa ka go lwa. Ntwa ba e lwele gabedi le Thekhukhune yena o be a ba fenywa, mafelolone go ile ga tha Masole a/Maesemane mosole ba be ba ene basadi babedi ba ba emana Maburu ba ile ba bolaya mosadi wa moimana go kwala gore ba ile ba mo gagola ba bona ngwana. Ngwane e be e le wa moshimane wa bobedi o ile a belega-ngwana tšhaba ge a tšhabile o ile a belega ngwanana go kwala gore o ile a re ga a go the o ile a re o lwela ba gabo bawe ba go bolawa ke Maburu yena o ile a

RM/

fenya Maburu e le leesemane, ntwala ile ya fela ka gore Maburu ba ile ba fenywa ke Mnuso wa Masesemane ke go go kwala gore Maburu ba fentswa ke ntwala ya Masesemane.

213 132

Ditaba tsa mokhalabje

Segashipe (Thekhashipe) thekhashipe leina go kwala la Simon. Simon morota wa gagwe ke Magasa. Re bolotsitse ke (Mohwatsitene) Mohwathilene re bolotho pitsene, pitsene ke thekoti gona pitsene ke moe go ne go le ditšipi tsa dikhokethe go Masenke a ne go le dinomoro ka tšona go kwa gore di be wethe go bontša go ya tulo yewe go ne moe go ne go le gauda. Pitsene, ke ke mego yo moe go moe bona la go eile thekoti ke ka fathe ga dithaba. Thaba ye kholo Magokolo. Magokolo e ke thaba ye kholo le fathene le Makhutswi/ moe Magokolo e thoma go go bonala gore e thomile go mela e the o ga methi e the o ga methi mathoko a yona ka moka pitsene le gona go ne methi pitsene ke ka fathe ga thaba ya Magokolo, ke moe go bothego Simon go re bola gwaše e be e le Mamathsaba. Mamathsaba o tswalwa ke Mohwa thilene, kapa Simon o tswalwa ke tswene-kholo tswene-kholo o tswalwa ke Thobane. Thobane ga go thebe gore yena a tswala ke mane, tswenekhole o be a agile Tading. Tading ke (Madeira) Mathare. Mathare ke moe go bego go agile lekhowa lewe e bego leina la gagwe e le/Bebeyelo, Bebeyelo e be e le Mopotokisi, (Portuguese) o be a ekwa nagine ya Potokisi nagine ya Potokisi o be a ekwa thethakethakene (island, the (Madeira island) o retše naga ye Tading gore ke Madeira, le gona go ne dithakethake ka bodikela bja thaba ya Magokolo. Thaba ya Magokolo e khuduga methi mathoko a yona magokolo e dirile mokskele wa go ya thoko ya go ye borwa le go ya thoko ya Leboya, godimo ga yona go ne pakane, Bebeyelo ke yena yowe a bego a agile Tading

215 134

216 135

Bebeyelo o ile a re go batho bawe e bego ba agile Tading a re ba mereke polase e be e le nako ya lethabula batho ba ile ba gana. Mebele e be e le legaba le bona ba ile ba peletša dikhomo gore di je mabele awe Bebeyelo a bego a re batho-gagakagele e be e le moe ba ilego ba khuolugela nagine ya Makhutswi nagine ya Makhutswi ba ile go ba thene ba ile ba dulela ka thoko ya borwa bja bodikela.

RM/

- 217 136 Ba agile moe barego ke Moshitsini. Moshitsini ke ka thase ga thaba ya Ngopelle, Ngopelle ke thaba e ka thoko ga borwa bja thaba ya Magokolo, Ngopelle ke thaba ye kholo bogolo bja yona bo bonala ka thekoti the thegolo. Ke thekoti the theilego fathe go dithaba tsa ka bothabela bja naga ya Makhutswi e bona e ye kholo gare ga dithaba fela bogole bja yona bo punile ke theti tha moe go agilego thegashipe. Ngopelle e ne thethokhwa the thegolo, thekhwene go ne methare ye magolo le go tiya e tiile, ye mangwe methare go motho a rema e peta dilepe, ye mangwe e sita dilepe ke thethokhwa the thegolo, le dinothi ke tse dintsi dinothi dithena metharane ya thethokhwene tha thaba ya Ngopelle, le dilolobe, le tsona ke tse dintsi le dinkwe ke tse dintsi thethokhwene tha thaba ya Ngopelle ditwene le tsona ke tse dintsi le ditudi, le dikhabo. Ditudi ke dibata di tswana le khabo, ke tse dintsi thethokhwene tha Ngopelle. Ke thethokhwa Ngopelle gone thefate tha go ya Mabulane (penge) thela e thepela gedimo ga thaba ya Ngopelle. Thefate the kwa gare ga thaba tse pedi dithaba ke Ngopelle le Molene. Gare/ga tsona go ne thaba tse pedi Ngopelle Makhwale ya boraro ke totomane ke moe go ne go le thefate thefate thefate, thefate the feta gare ga dithaba leina la thefate ke Ntswelakhwedi. Dipokolo goba dithonki ya feta ke thona go ya Mabulane. Dithonki di ya Mabulane le Majakane. Ge ba e ya go rekisa dipanana batho ba feta gae ga Simon ge ba e ya Mabulane. Simone ke motho wa pele go gasha dipanana gona moe Moshitsini o limile, dipanana merepa manko le
- 218 137 phanepola (Pineapple) dikhopane / diperekisi le dinothi le dikoronotala, dipanana tsa Simone go kwa gore o di gashitse ka theleme tha 1914. Peu ya dipanana o thomile ka dipanana tse nne (4) e be a di khopela tswapone ga mokhalabje wa Shai. Mokhalabje yowe wa go fa Simone peu ya dipanana leina la gagwe ke Gondo. Gonde o be a tšere khaitšedi ya tswene kholo, e ga a thile ga gabo o ile a di gasha mmotone wa moe ba agilego gona o ile ya re ge a di gasha a dipela dikoti tse di isetsago ge a bona gore go di gole
- 219 138 o ile a di epela mogongwe moe a di epethego/ka thokomelo, dipanana o di gashitse nokane yowe e bitswago gore ke magotho, ge ba thoma go aga magotho e be e le the thokhwa magotho e kwa thoko ya go ya
- 220 139
- 221 140
- RM/ Borwa.

- 222-141 Dipanana ge Simone a di gasha o be a thene khopolo ka tšona, o be a re o diya dinilomo dipanana methene yeno ya thelemo tha 1949 ke thethokhwa ge o thepela ka gare ga tšona tše dingwe o hwetsa gore di llwa ke dinonyana ke tše dintsi moe a theya khonego go fula di fetša. Dipanana ge o thene ka gare ga tšona go no tswana le ge mothe a thene gare/ga thoropo, mepopo le yona e no ba thethokhwa mepopo ye ga go e e thusa kudu dinonyana gore di phela ka yona, Simone o thomile go bona dipanana gore di ne mohola ge e le Mejakane Simone o ne merepa ka gare ga therapa thewe tha dipanana. Manko le yona ke ye mentši diperekisi le tšona ke tše dintši gona ka moe ga re ga therapa tha gagwe dinothi le tšona ke tše dintši dinothi o thomile ka gare a thepela a rwala metšitši kwa thethokhwane thaba ya Ngopelle, o be a re Madiphago ge a remile diphago/ya o thepela a tswara metšitši ge a tswere motšitši moe gare ga motšitši o nyaka khosi ya tšona ge a e hwetsane o a e tswara a e thobe mafafa a yona e be gona a rwala go gore a dise phagone ge a thene le yona phagone o khotolela motšitši ka gare ga phago ge nothi e bona gore ga e kwane le go dula moe phagone e tha khuduga go sale khosi ya tšona ge di ntši di bona gore k khosi ya tšona ga ekwe di ya boyela go fithela ge di eba le dimapo. Ke moe nothi e bona go gore ga e tha khona gore e ka thogela dimapo.
- 223-142 Simone o ruile dinothi tše dintši ka gare ga legora la gagwe, gore Simone o kolobetwa lentšune la Modimo ke moe a ilego a bona gore ka dipanana le ka dinothi o khona gore ge e le nako ye ge di ne thelo o ya di rafa a di ise Mabulane go di rekisa. Le tšona dipanana o dise go rekisa gona Mabulane lehono thelemone thena 1949 ka tšona o khona gore o fepa bana ba gagwe ka tšona ga go motho yo a lekanago le yena ka dipanana thetelene tha ga Thekōrōrō dipanana le dipopo di mo thopa/fela ge a rala gore a di ise go posa ga go ne thela yewe a ka panago koloi goba kariki gore a dise posone, ka khwiti yewe a di gashitšego go ne mawa a mathapa mawa ke ya magolo le gona thela ya gagwe go thiba bawe le bona ba bona go gore Simone o ne bophelo ka go thoka thala, o phela ka tšona dinothi le dipopo le bo manko, Simone ke monna wa bothale le mo lentswini la Modimo o ne gore o ya le khona go ruta o le ruta bjalo ka ge eke o kile ya ba motho ya a kwago dikolone, o phala e

K34/116

- 226/45 bawe a ka rego ba kile ba ethopha ka go ya dikolone tsa boruti. Simon ke wa ga Moraba. Ke Moraba wa lokwa le golo Maolele le dikopelo o ya di khona bjale ka go e ke o kile opela e ba opedi go bona a gore moe a agilego gona o bontsa gore o tisha batho ka gore thane lentšuni la Modimo o bontsa le ka go thwaelwa ke batho ka dikenywa tsa gagwe thelemone theno tha 1949 bawe ba nego le go lemoga ka ga thala yena re bona a thane motho phego ka dijo
- 227/46 thelemone theno tha 1949/go bile le thala e kholo e bile e kholo moe batho re bon go gore batho ba phela ka dijo tsa go reka mabenkelene go be go thane le mohola owe o bonwa go gore the thaba x the ka phologa thalane ya thelemone tha 1949 batho ba ile ba lebatšwa ke go dulega e le ka baka la go nwa bjalewa. Pula e ile ya re ge ena batho ba re ethamisa mengwanye, yewe ba kwafago go ethalola batho ba Makhutswi ba khale ba e bego ba batala ba thoka.
- 228/47 Meshomo ya go ba pholosa bophelone le go pholosa bana ba bona e le ka baka la go thokiswa thebaka tha go ba le mosomo. Ka go okwa ke gongwa. Pula ya thelemone tha 1949 pula e nele ka morago ga go go lwe Kresemose batho ba go lema pele lek ba go lema ka morago go bile le phapano gare ga mabele bawe ba go lema pele balema mogonya na go bile le mabele bawe ba go lema ka morago ga Kresemose ga
- 229/48 pula e le moe go bonala gore/batho ba ka lema ba ile ba leka go lema le go ba bona ba bona gose thebaka the fitile, mabele a ile a mela yaba mothagolo erile ka morago ga mothagolo pula ya na go tha khwedine ya go mabele e le metutu, pula e ile ya na ka thefako the thilego tha makatša le bagolo-golo bawe ba bego gona lefathene la ga Shekōrōrō thefako the be the pula mantho the bolaya le dikolobe
- 230/49 dikhogo, le dipudi. Mabele owe e bego e le metutu/ona thile tha apyaya moe e bago gore lethoro ya lefela goba leotša le ge e le khogo e ka the tope thoro dithare di ile tsa phathoga dithabe tsa tšona, thefako the ile tha tiya gagolo go ya Borwa bja moe go agilego Mokataki le go x fifha ga Mothabe ke moe go bone tšego pula ge e be ile ya tšiya thebaka the thebago noka ya gora tše pedi (2 hrs) goba IX (1 hour) e ka le batho the bolaille, batho re ile ra thusega gore pula ga e ya ka ya tšeya thebaka

RM/

- 231 150 Thefako the be the pota le masenke the be the pula masenke a khale lerena bana ba baswa re ile rd bona gore e fela re pholosa ke Modimo, ke moe go re bontsago gore re thusegile ka go ba le makhowa bawe ba agilego mabenkele batho re thusegile kore re ya thuswa ke chalets ka chalets re ya khona gore ye go barekisi ba mavenkele. Mavenkele a methene yeno a tile lefathene la Makhutswi
- 232 151 levenkele le le hotheho batho/ka goba gona go thoga thelemone tha 1928 go ya pele ke thewe leina e bego Mosokisi, Masokis, stere. Ke thona tha pele go thusa batho ba fathe la Makhutswi. Mothabe ga Mametje methene ye ya thelemo tha 1949 moe re bone go gore re pholositswe ke gore mavenkele ke a atilego lefathene la ga Thekôrôrô re bona gore le batho bawe ba ile go ba athega ba khona go thusa batho ka go ba le mavenkele, le levenkele le le thusitsago batho e le la pele go batho baga Thekôrôrô ke levenkele la Z.S . Rakwale levenkele la Z.S.Rakgoale goba Z.S.Rakwale e agile thefathene e thomile ka go rekisa maroto. Maroto go be go rekisa monna wa ga Matjokotja Maroto ka ona e ile a thophega ka go thoka korone, letšere thebaka go the ya bona le gore tswelo pele e gona ka go rekisa moroto e le ka go thoka mavenkele moe a ka
- 233 152 hwetsago/korone, batho bona ba be ba e ya ba the ya a hwetsa ka gothe be gona, go ya thelemone tha 1949 o ile ga bonagala gore go kaone e the tha ba gore a o apeya maroto ntho o e dile gore e be lebenkele. Levenkele ke lewe re bonago gore ke le lenego gore ka lona re ka bogo e ke ke kwela pele mono lefathene ga Makhutswi ka lona lebenkele la Z.S.Rakwale ka yena re ka re go bonala gore kwele pele e ka gona go go ka le a bawe banego le ditswaro ebile levenkele ka thelemo tha 1949.
- 234 153 Tsena ke ditaba tša ba Makhutswi ba bile le lekhotha la Banarene. Banarene ba thomile go ba le kopano le lekhotha lekhotha la Banarene le thilwe ka di 3/7/46, leina la lekhotha ke Banarene Advisory Board, lekhotha la dikeletšo. Lekhotha la Banarene le bile ka di 3/7/46 Office bearers, Chairman e bile John Ledimo. Secretary e bile Zakareah Rakwale vice Chairman Zakia Mothabe vice Secretary ke W.P.Moagi Ramathotho ke Mothusi, Executive Committee, dithogo tša lekhotha. Lekhotha la Banarene ke lona le nyaka gore go be

RM/

- 236/127 le kwelo pele lefathene la ga Thekōrōrō le rera ka gore go be le gore moe e ke go go ne phoso go bone baetapele bawe ba lekhotha le ile la rera ka gore go be le ntho ya go thusa thechaba tha Banarene, ka morago ga thelemo tha 1948 go ile gwa thena ba baswa ebile Office bearers le chairman Johannes Matho Secretary ebile Jameson Mothsana vice chairman Abson Moraba vice Secretary P.Mathaba Secretary J.M.Mothsana ke yowe a ilego ya re ge a thene
- 237/128 bo-Secretary/o ile a kwetsa pele ka gore ditena tsa nthwana ya polekago thechabene tha Banarene, ditena tsa go aga ge di thoma gore di foronwe mothipidi e be e le yena Secretary J.M.Mothsana ditena di thomile go foromiwa ka thelemo tha 1948 ka di 28/6/49 J.M.Mothsano o filwe banna ba ba robago menwana e mebedi (8) gore moshomo o thome. Moshomo o thomilwe khaiswi le moe go agilego khosi Mathsengwane nokanane ya Mosunana. Ke moe go diilwe gona
- 238/129 dithena mabothatha a bile gona kore go bego thane matha/a kwano gore moshomo o thepele. Moshomo o bile le ntwawe go ilego gwa rera ka gore lekhotha la Banarene le ile la rera ka gore bjala ba diswikiri a bo hwe, thibiso ya ya go komosasa wa thorocone, Kokosasa le yena a o ile a leboga ge a ekwa gore bjala bjo ba rego ke thwathwa ga be na lebophelo bo thokisa batho khutse ke moe go bilego le baphele ya gore ba bangwe ba be ba theya rate gore thwathwa e hwe. Bagantši ba ile ba kwela pele le go re ba bo
- 239/130 diye ka morago ga moe /lekhotha la Banarene le ile la khetha banna ba lesome le babedi (12) ge ba ka hwetsa go e ne batho bawe ba tabogago molao batho bawe ba tswarwe ke moe go ilego ga ba le ntwawe go bagantši banna bawe ba go khethelwa gore ba podise, bjala bja thwathwa go be go tille banna babedi ke Moses Mogale le Secretary J.M.Mothsana ke bawe ba ilego ba thoyega go bawe ba gantsago gore rena re tho kwela pele le go diya ke moe go thibethe gore go be
- 240/131 le ntho ya go thusa/thechaba e bile ntwawe moe banna bawe ba bedi ba bile go ba teiwa ka mapara ka nthone ya khosi le yena khosi o ile a tswara bathata ka monna yowe a ilego a lwa le bawe e bego e ka re ba ne matha ka molao owe o bego o theilwe. Monna wa go lwesa banna bawe ke Johannes Matho o ile a lwa le J.M.Mothsana le Moses Mogale, khosi o ile a bitša ba mmuso gore ba the go tswara Johannes Matho

ge ba mo tswere o ile a iswa thoropone a kilwe ka diaka. Ge
 241 132 a thene moe thoropone ga a ka a thathelwa ba/go tswarelwa ge ba
 diile thwathwa mmuso o ile wa ba lefisa, ebiile moe go bonagatségo
 gore batho ba ne thetherake, le bona banna ba lekhotha ba be ba
 thene matha ka gore thwathwa a e hwe. Molao ona o sainilwe go fa
 mmuso gore mmuso o thuse fela mmuso o khole le moe go agilego
 Banarene. Molao ga e thepele ka go thoka bathusi, kopano ya lekhotha
 la Banarene e bago khosi, masata ga khosi Mathsengwane kopano ya
 banna ba lekhotha e ba ka mafelelo a khwedi ye ngwe le e ngwe/
 242 133 gore rera ka kwela pele bothata bo gona gare ga lekhotha la
 Banarene lekhotha le thepediswa ke bakhomana le dindona lekhotha
 la Banarene thelemone theno tha 1949 madula thetulo ke Able
 Mothabe, mongwadi ke Secretary J.M.Mothsana ke yena a bitsago
 pitšo ye lekhotha la Banarene gore le be go khosi ya Banarene
 Mathacngwane banna ba bakhomana ke bona ba theya phethego molao,
 ke bona ba aroga go moe ekare go ba rerile ga go bonale gore ba
 243 134 boloka thewe ba the rerago. Ke bjona bothata/bja bo thibelago
 gore Banarene be le gore ba nyake kwelapele. Thelemone thana tha
 1949 ga go moe ekare go gone kwelapele kwelapele e gona go bawe ba
 lemago fela balimi le bona ba lla ka monna yowe a ba thusa o jela
 batho dichalete balimi le bona ga ba bone gore bashomela kae ka
 monna wa lekhowa go kwala gore o ja dichalete tša balimi batho
 ba thogelwa ke tšepo gore ba ka rene ka gore ga go moe ba ka
 hwetságo dipokisi tša go posa ditamatisi ksa le dipopo ba sitwa gore
 244 135 monna yowe ba ka/motho gela diposikisi ba ka di hwetša kae,
 dipokisi di hwetša Tsanene; (Tzansen) ke moe elego gore ga go
 thela ya gore ba e go reka gona, ko go thoka tša go rwala,
 makhowa awe a balimi ba imela balimi bawe ba bontswago moshomo
 wa bolimi, moshomo wa go lema mono nagané ya Thekôrôrô o thipela ka
 go thoka thereso ka makhowa awe ba thile go go ruta batho go
 lema. Ke Pinere (Paana) yo mongwe ke foshi. Foshi go kwala gore
 o kwa Bosothe ga Moshweshwe ba agile Tsanene, ke bona ba e kego
 245 136 go be go ka bonala gore batho ba ga/Thekôrôrô ba ne le bona bopholo
 ka go latela go lema, bjano balimi ba kelo kana ba bangwe ba bona
 ba gopola le gore go kaone ge re ka letho go lema balimi ke the-
 chaba the thenego le palo, ke palo ka gore banna bawe ba ne matha

K34/116

- 246 137 go gapeletsa bawe ba the ya kwanego le go lema ge mithi a feta khaiswi le thsemo ya yowe ba kwafago go lema o re ge o the ya leme ke tha fana ka thsemo ya gago ge batho ba ekwa gore yowe a theya le-mego e le gore methi a feta khaiswi/le thsemo ke tha fayoe a theya kwafago batho ge ba ekwa gore batho batho amogwa masemo ba ile ba theneyela go molimi batho ba ile ba joina moshomo wa go lema ka bontsi balimi ba atile ka go tsaba go emogwa le go bona mohola ka ge pinere e re ge a ka Tsanene a tha le dipokisi tsa go posa ditamati le go thusa go rwala balimi morole go bawe ba rekilego morole, batho ba ile ba bona gore mohola o gona, ka ge pinere e ba a ne lore ye e thepelago le methe go rwala merole, bawe ba thenego/
- 247 138 le dikhomo ba ba thepile matha go thepela ba reka go bawe ba nego le mashaka. Ba mashaka gox rekisa bawe masemone a bona go thenego mokero wa go isa methi balimi ba nyamisitse bareki ba merole ka go the bone the ba the di ya go kage ba bona gore go ne tsinyaga- lo go bawe ba bego ba reka pinere o ne dibaka tse pedi nageno ya Makhutswi moe go emago dipokisi tsa balimi ke ga Mothabe le
- 248 139 Lorraine. Lorraine ke moe gonego le therapa tha balimi/ Lorraine ke moe gonego le kampa ya banna ba balimi. Kampa e agilwe nokene ya Makhutswi ke moe gonego le baletsi ba batho ba baso bawe ba berekago go pinere. Dithela tsa go thipidisa mebothoro di buthwe go thepela le naga ya Thekôrôrô kampa ya nokene ya Makhutswi e bolokile gore balimi ba gapele dikhomo tsa bona ka gare ga kampa ya Pinere le gona moe ba bo e ke o ba diyethe mchola ka go
- 249 140 tharathela moe ba bego ba jelwa ke dikhomo ge balimile/le ge go le bjalo batho ba ne pelaelo ka moe ba bonago gore makhowa awe e ba ropa. Balimi ba ga Thekôrôrô ba tswere bothata ka go lla, go thoka tha go rwala dipokisi, tsa ditamatisi ge di iswa thedishini tha pose thedishini ke Trichardtstal, ke moe go posiwago dilo tsa balimi, ba bangwe ba balimi ba thogela go lema ele gore ba fetswa matha ke bawe ba ropago Pinere le Foshi ke banna ba bego gore ke
- 250 141 thsaba thebe the tha k thakhoga ka go lema. /Bjalo batho ba ya pele le nthago ka go thoka tsa go ba hola, moshomo wa go isa dipokisi thedishini le tha go ba thisetisa dipolanka e le tha go ba rwalela merole, magae gore o iswe masemone moe ba thomile go go lema.

RV/

Kwelopele e gatelwa morago ke bawe ba ropago balimi le lona
lekhotha le balimi le be le khithile moetapele wa naga ya ga
Thekôrôrô leina la gagwe ke Esaya. Ke wa ga Mailula, ke yena
251 142 wa go thogela boetapele ka go bona/gore ba jelwa ke moe batho
ba kholwago gore ke nete go ya ropiwa ka ge ebile wa ba bangwe go
thoma pele go lema ka nagine ya Lorraini ge ba bona a goma balimi
ba ile ba thabega gore a gore nole ge re tho shomela morago.
Banna ba makhowa ba khafisa balimi le gona ge a bona batho gore
lekhothene la gagwe leawa o tisa ka go ba fa bokaone bawe ba
sethego lekhothene go batho ba ekwa gore o ya patela ba leka go
kothella.

252 143 Makhutswi ke naga ya go kwana le gore moshomo wa yona wa kwela-
pele goba go fepa bana o phele ka go lema kanthe le go lema go
bona go thene mehola ye e kego e ka thusa batho gore ba thehole le
go hola bana ba bona batho ba baso re ya sitwa go athega ka ge
bonthe bja ka mono bothabela-tšatši bo thoka tamolelo, le gore
bothata bona gare ga batho ba kanthe ga dipolase ga ba na thuse ka
go thoka kholego goba ka motho ge a patwa ke ba molao goba ge motho
253 144 a babja. / Motho o no feta e le gore le ya bona gore a ka thusega
ka gore ke dithokhwa lefathene la Makhutswi batho ba Makhutswi ba be
ba ka ba le matha ge e be thalefetsô e the gona goba ba be be the
khone gore ge re ka lema, dibjalo ka go thokega tša go twala.

Dikenywa le go thoka tša go twala gore di iswe posone, le go thoka
dipolanka go bile go thene thela tša mothoro goba koloi kariki,
le moe go nyakegago re thela e ka khone ga ba gore go be le leporogo

254 145 gore go thsidiswi / ke bjona botha bjo bo thibela gore dilo goba
mediro mono khole e bontše batho gore ba tsogile borokone boroko bja
bolebadi ka kedibatšo ya thalefetsô ke thela ya go thibela gore
phafogo e be gona gore batho ba thuse ka go ba le tša go ja.

Methene ka baka la thekhowa re batho ge re ne diaparo ke tše dingwe
tša go bontša gore ge motho a the ne diaparo o bonwa e the thela go
bawe ba sparego. Ke go nyatswa ke bawe a agilego le bona goba ga k

255 146 bawe a thakanago le bona thilene goba/dithilene tša mebothoro
lefathene la Makhutswi thela ye kholo ya mebothoro ke ka e tii,
RM/ ke yewe e tselago noka ya salate, Makhutswi le Lepelle.

256 147 Makhutswi dithelelana tsa mebothoro e the bothata, le gore ga go thibela ya methi ge pula a di ena methi ge pula ena go thoma moe ditheba di thomogago methi ge a theosa a khopa mobu, mobu o khopega ge pula e le ye kholo. Ke moe o ka bonago gore naga ge e agilwe ke batho e nyaka gore go be le methela ya gore methi a/khona go thepela go yona go feta ge e pala kana le naga go khopa masemo bjale batho bathagallelwa ke naga ka go thoka kelello ya gore methi a ka thibelwa gore a the khope moe go berekwago batho ba thalefa e khale kudu moe go thenego dikolo ge motho a ka re methi ge thinya tshemo a re a re thibene mo go thoma go meedi, ga go kwano go fo diyega bjalo aka ge e ke baetsi ba gona keletso ke mokhona tsothe tsothe di ya phela ga moe gonego le dikaletso.

257 148

Ditaba tsa mokhekolo.

Mokhadi Moroto ke Melau ra bolotho Thegorwana re bolotsitse ke Timamogolo ge re bolla molobe e be e le Pulane ke morodi wa Maphampha. O tserwe khautswana. Mokhadi o belegwa ke phokwane phokwane o tswalwa ke Mmalebaba. Mmalebaba go kwala gore o tswala ke ba ga Nkwana. Mokhadi o be a tsere ke Tau. Tau o be a agile Sotoma, Sotoma ke pele ga Puthe ge re thogile puthe re thile ra aga moedini wa moe barego ke Thethwathehoshe. Thethwathehoshe ke moe thelemone theno tha 1949 re thagilego gona moe Thethwathehoshe.

258 149 Mokhadi bana ba gagwe ba pele ba thokile bana ba Mokhadi ba gore ke Jefola, Jefola mosadi wa gagwe o tsere ga ba ga Mmola, leina la gagwe ke Sekedi goba Thikedi. Ke babina Thou, ba gabo ba kwa Tsubje. Mokhadi a ba gabo ke ba ga Ledimo ba ga Ledimo ba boya Nkopetsi. Thaba yewe e khaiswi le thaba ya Magokolo, Mokhadi ke ba pele go aga moe barego ke Thethwathehoshi ge ba thoma go aga go be go thene methe ye mintsi le gona go be go thene bolemo Thethwathehoshe. Thethwathehoshe komo e le methene yena ya thelemo /tha 1949 ba thagilego gona Thethwathehoshe ke ka Borwa bja thaba ya Lekhane.

259/50

Go kwala gore leina la Thethwathehoshe ke gore batho bawe ba bego ba agile gona methene ya pele ba be ba ethwa ba hoshe. Go ne nokana. Nokana di pedi ye nwe e ne thediba ke moe batho ba bego ba ekha gona methi.

RM/

Methene ya khale-khale go be go e ne diphōōfōlō tše dintši
 mathabo le diphuti mathabo a be a phela ka bontši moe ba re ke
 Mamathaba ke moe mothakene wa noka ya Morola ke moe go bego go
 260 151 lema ba ga Mokhadi. Mokhadi ba gabo / ba be ba lema Mothakene wa
 wa Mamathabo go go thesu ga ata batho go be go boifisa ka diphōōfōlō
 ge batho ba thile diphoofole di le tša thoga, malaga ona e be e le
 a mantši ka kudu gedimo ga thaba ya Lekhane ke moe go begone
 dibatana diphoofole go go thile lekhowa le barego ke Mmasetishi,
 Mmathetishi o be a agile ka thase ga thaba ya Lekhane, ge a thogile
 go ile gwa tha gwa thena lekhowa bare ke Khoroso, Khoroso yena
 o bile ya re moe nthone yewe go bego go agile Mmathetishi o ile a
 261 152 diya gore e be / thekolo, ke moe go bile go thekolo tha pele ka
 morago ga moe a ile ge a thogile thekolo theioe tha ema, ka morago
 ga moe go ile ga tha Z.S.Rakwale le lehono o tha agile gona moe
 dintšone. Dintšo di khumogile go sethe ntho ka ithi, go be go ne
 thediba moe go bego Mmathetishi akha gona methi naga ya Makhutswi
 ke moe go thologago metho mathoko ka moka a e thumile kudu ka go
 thusa bafadi ba pele ka go hwetša dithokhwa le methi. Pula ge e
 nele go fela matsatši go thahuduga dihuduhudu tše di kwago methi le
 262 153 moe gedimo ga dithaba Maburu le bonag ge x ba etha ba thile ka go
 gore Makhutswi ke naga ye enego le dinoka, le didiba. Didiba
 ke tšona tše di bonagatšago gore dithagatšitše naga gagolo moe e
 bego meboto, meboto le yona e thagatšwa ke gore batho ba thetha
 malemo methene ya pele go be go thologa methi meyadi ya naga ya
 naga ya Makhutswi ka moka ga yona. Meboto ka moka e ne didiba moe
 go bego go enwa diphōōfōlō gona. Ge go thile ba Makhutswi mowe
 263 154 lekhesene go be go tha atile mathabo / le mataga a tsabile gore
 batho go ata le go le bjalo a be a fela a etela thabene ya
 Lekhane a be a e ja dinku, tša batho bawe ba go khudugela nagine
 ya lekhesene, batho ga ba ga Thekōrōrō ge ba thile lekhesini
 ba ile ba beya dinku gedimo ga thaba ya Lekhane bathaya lemoge
 gore mataga ge e le lethabula a kwa melalene, go etela thaba
 ka go gopola gore go be go ene mathaba le diphuti ge a thile a hwe-
 tša diphōōfōlō di the gona a hwetša go ene dinku tša mokhlabje
 264 155 wa ga / Mogale leina la gagwe e be e le Makhwishi, mokhomana wa
 RM Makhutswi a ile a di fetša ge batho ba thepela le thaba ya

Lekhane ba thabega ka go bona dinku di hwile mataga le ga a khoshe
 nama dinku di fo bolawa go kwisawa matho gore e the ke ya tšoga
 mataga a be a phula go ntša dibete, le matho ge a bona gore a
 hoshe dinku di ile tša fela tša mokhalabje Makhwishi Makhwishi
 mokhomana wa Makhutswi morwa Khwadiyamothi o be a agile ka
 265-156 bodikela bja thaba ya Lekhane, moe go agile go barwa ba L. Lepono,
 la Makhutswi ke moe gonego le mabitha a ba ga Mogale, bakhomana ba
 khôrô ya Makhutswi. Makhwishi e be e le mokhalabje wa go khona go
 opa thekhapa thekha ke lekope la batho ba Marotene, thekhapa
 mo gare ga thona go khokelwa legapa gore ge o opa go kwale
 modumo wa thona ke moe motho ofe le ofe o thago bona gore yo o
 kile ya thibini, ka thona thekhapa, thekhapa the diwa ka phate
 266-157 bjalô ka ge e ke motho o diya borwa thekhapa the binwa le ka molodi
 ge motho a the theba Makhwishi o kile a disa naga ya Marotene
 ge e the Moshimane ke ka moe e bilego motii wa thona thekhapa. O
 hwile ka morago ga thekhalabjana. Mmoto wa thethwathohoshe le moe
 go bego go agile Makhwishi ke felo ka go thii, gedimo ga Thethwatho-
 hoshe ke moe go bego go dutsi dinku tša Makhwishi ke mmoto o ne the
 fate moe thefatene ge e the methene ya khale motho o be a the ya
 fete ka go ba le baloi go bile le baloi ba go thibela b tho mo ba
 267-158 eya ka ga Mothabe methene ya ge dikhomo/tša tikuloga ya Makhutswi
 di tha tipo tipene ya go Mothabe ke yona tipe ya pele dikhomo
 di be di dikedisa letšatši ge di tipa ka baka la bontši bja
 mashaka. Bontši bja dikhomo di be di ekwa ga thebela le tšeta
 meludi go feta moe thefatene motho o be a hwetša go eme baloi thefa-
 tene tha kaha thaba ya lekhane le thaba ya Maubanene, Maubanene ke
 moe go agilwego thekolo tha (Moshate) mosata go kwa gore motho o
 be a e re ge a feta go thona dikhomo di tšoge di thome go ya le lefo
 268-159 ka e le gore di tšaba/baloi, baloi be ba khona gore ba bona
 gore dikhomo dia tha ba tukise moro, moro ke mollo o swana le the-
 nakangwedi fela ke o mogolo go feta thenakangwedi, thefate the
 thene metholo ya go makatša bagapi ba dikhomo ge ba leya tipene
 thela ya dikhomo di be di thepela go thoga tipene ga Mothabe,
 thela e rarela lelekolokoto la Maubanene gore ekwe ka thefate ge
 o kwile ka thefate thela thepelala go ya thoko ya Leboya go leba

269/160

thethone gona moe thethone go be go thiba baloi, baloi ba be ba
 ema moe go bego/agile Maphuphe, ge ge o feta thethone thela
 e thepelela bodikelatsatsi go tha bodibene ba Makhutswi bodibene
 bja Makhutswi ke moe go bego le gona go ene baloi, go thiba
 letsebogo tsebogone la noka ya bodiba ba noka ya Makhutswi gona go
 be go boifisa kudu lege e le mothegare go be go boifisa ka baka la
 dinkhothana di be di thibela batho gona moe bodibene bja Makhutswi
 ke moe go bego go ema lekhowa le e bego e le Tholene, ge a tha

270/161

go thedisa mothelo. Thole ke monna yowe/a ilego a gopotsa batho
 ba Makhutswi gore ba reke dinaga bona ba ile ba re go yena naga re
 e thabanethe re rekile, naga ya Makhutswi ka madi, ga baka ba
 kholwa gore maba a tha go go thotha makhowa ka buntsi thela ge
 tsela Makhutswi e le bile ga methe, moe go bego go agile ba ga
 Methe ge o fela gona o thena molapone, thela e tsela mpupuduni, ge
 tsethe mpupuduni motho o libile go ya Mamokhutu, Mamokhutu go be go
 agile mokhalabje Makhato, Makhato le yena go kwala gore e be e le
 thenkhothana, thaba/Makhutswi Makhato o be a agile molapone wa
 thaba ya Mamokhoo, Mamokhoo ke moe go bego go agile ba ga Thekhoka
 ke moe go bego le gona go boifisa ka baloi, le mokhalabje Makhato
 Makhato o be a theyamile ka thaba ya Mamokhoo. Mamokhoo e thakana
 le thaba ya Kolokotone, Kolokotone e ka thoko ya thaba e gona ba
 re ke Mamabala ke moe go bego fithla thela go tsela noka ya
 Salate ge e ya go thebela e be e tsela moe barego ka dithadine.
 Dithadini ke moe gwa go lwa nwa ya ba Makhutswi ga ba tsaba/

272/163

ba ekwa le moraraba wa thela ya go ya ga thebela ke moe go ilego gwa
 fela thetsaba ba bona gore bakhaga ba ganelethe gore ba thenthae ka
 mohwere wa thegorwana. Dithadine ke moe go bego go agile
 mokhalabje leina la gagwe ke Makashala, ke wa ga Phasha. O be a
 agile moe barego ke Matobotobone. Matobotone go ne methumi ye
 megolo le gona letsebogone la gona i go be go ene baloi, le
 dinkhothana tsa go lebela ge motho a tsela, ge o ka bona ke

273/164

thenkhothana the be the go bitsa le gona/thenkhothana the thola
 mathone le dimpa ka mesidi gore a thebje ke batho. Thenkhothana
 the rata go ema mogone go le methare ye megolo ge le dikhothana tse
 pedi le ge motho e le yo mogolo di lokana gore di mo khothe gape
 motho ge a tswere ke thenkhothe ga a bolawe motho wa go tswara ke

RM/

thenkhothe o tšeiwa a thaphela gore a iswe go khosi a thaphela.
 Motho o bewa ka dipheko gore a the a khone go bolabola, ba mo
 khupa ka dipheko gore aiswi khosini. Khosi ge ile ya bona gore
 274/165 ga se motho ya a ka bago le pula/motho yowe o iswa gare ga naga gore
 a e a lethiwe gona ba mo fe thethare gore a e a khone go bolela,
 ge ba gabo ba motšiša o ka the thalose gore o be a le kae, mephoso
 ya bagolo-golo le ge ba ile ba go supa ka monwa, motho o sitwa go
 thepela goba go tšaba. Matobotobone ke moe go kwala go ka bona
 bo Makashala, bathoka ba pele go tha Makhutswi ba ile ba aga
 gona moe barego ke Motagene. Motagene le gona go be go tumile
 le go boifisa ka tšona dinkhothana le baloi. Baloi go be go kwala/
 275/166 ka batho ka bawe ba go amogelwa ke ba ba phasha bathoka ba be ba
 ekwa bothoko pele ga re dintwa di the tša Maswatse le Makhema,
 bathoka ge ba thene Makhutswi ba ile ba aga gona Motagene le
 masemo a bona a a be a le gona moe, Bathoka go kwala botswaene,
 le shalethe, le thepaolana. Khosi ya bona e be e le Mohlabé (1)
 wa pele go thena Makhutswi Bathoka ba pele ba be ba thebega ka go
 apara mefiri ya bogosi bja bona molalene ya bona. Bona ba ile
 ga ba thene ba khopela go a ga go na moe Motagene, Motagene/
 276/167 ba be ba agile le bo Mathibe, mosadi wa Mathibe, e be e le
 Mamorudi, ba be ba agile khaiswi le noka ya Salate, mo e ba bego
 ba e re ke Mule, bathoka ge ba atile, ba ile ba fiwa gore ba ye
 go aga moe ga Shelobane. Bona bo Shelobane ke Bathoka ba pele
 ge ba thoga Mule ba ile ba ya go aga gona moe lehono ba rego ke
 ga Shelobane. Shelobane ke yena a ilego a khopela gore a thoge
 fo fetala pela x o be a busa ke ba Makhutswi. Ge a khopethe o ile
 277/168 a feta gwa sala ba bangwe ba gagwe/ba go sala e be e le
 ba go thiba thefate gore ge ba Makhutswi e ke bane ntwala le bona
 ba thokwa ka bona ba thoka ba ile ba loka molao, gore ba Makhutswi
 ba the ba tsogele bogale Bathoka ebile bagwera ba bo Madubo.
 Madubo Motupa khomo wa Makhutswi khoduma lerole, ke bona e be e le
 ba thibile ba difate go thabela ba Makhutswi. Mokhosi ge go etha
 Maswatse ge a ko boya ga letswalo, Motupa ga ba Madubo ke bona
 bakhomana ba ga Thekôrôrô lebitla la gagwe le gona moe, Kolokotone.

Ends 5.845.